

ZAPISNIK SA V SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE
održane 16.01.2019.godine

Sjednica je počela sa radom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Abaz Dizdarević. Konstatovao je da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Predsjednik Skupštine je obavijestio odbornike da je poziv za sjednicu Skupštine dostavljen odbornicima, predsjedniku Opštine, glavnom administratoru, starješinama organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština. Takođe je obavijestio da je poziv za sjednicu Skupštine dostavljen medijima i nevladnim organizacijama-

Odbornik Marko Ljujić je istakao da odbornici nijesu dobili odgovore na pitanja u pisanoj formi, te da nijesu imali mogućnosti da se na kvalitetan način pripreme za neke eventualne komentare.

Odbornik Radosav Nišavić je reagovao zbog kršenja protokola prilikom polaganja vijenaca za dan oslobođenja Bijelog Polja.

Odbornik Nikola Raosavljević je predložio da se sjednice planirane za odbornička pitanja ubuduće zakazuju na vrijeme, jednom u tri mjeseca, kako bi odbornici iskoristili pravo da postave pitanja u ime gradjana Bijelog Polja.

Predsjednik Skupštine je pojasnio da bi ovakve sjednice trebalo da se održavaju na nivou sukcesionog prikupljanja pitanja u roku od tri mjeseca, kako to Poslovnik nalaže i da je Služba Skupštine inicirala upravo od odbornika da dostave pitanja. Inicirao je da odbornici dostavljaju odbornička pitanja kako bi se stvorili uslovi za održavanje ovakve sjednice i da će održavanje ovakvih sjednica isključivo zavisiti od broja prispjelih pitanja.

Odbornik Adnan Stiković je predložio da se sazove sjednica Kolegijuma gdje bi morali da se definišu sve primjedbe koje su izrekli kolege odbornici: Ljujić, Nišavić i Raosavljević, kao i ostale primjedbe odbornika.

Predsjednik Skupštine je upoznao odbornike sa članom 59 i 60 Poslovnika Skupštine koji se odnose na odbornička pitanja.

Odbornica Vesna Pavićević je upoznala odbornike sa odborničkim pitanjem odbornika **Miloša Vajića** koji je odsutan sa sjednici

Sskupštine : „ Mene i naše gradjane zanima koji je nivo realizacije kapitalčnih projekata sa posebnim osvrtom na najvaznije: Bjelasica, Đalovića pećina i Kolektor?“

Odbornik Radosav Nišavić je reagovao da po Poslovniku odbornička pitanja može da postavi samo onaj ko ih je postavio i da na njegovo pitanje odgovori Predsjednik i služba koja je zadužena za to.

Odbornik Adnan Stiković je istakao da odbornik koji je postavio pitanje ima pravo da kaže da li želi usmeni odgovor na to pitanje ili ne.

Predsjednik Skupštine je pojasnio da Poslovnikom nije predviđeno da odbornik koji je postavio odborničko pitanje mora biti prisutan na sjednici Skupštine, te da neko umjesto njega može pročitati odborničko pitanje. Takođe je pojasnio, da odbornička pitanja koja su tema ove sjednice daju mogućnost i za svakog građanina koji ispoštuje proceduru za postavljanje pitanja da postavi ili predsjedniku ili bilo kom Sekretariatu pitanje i na njega dobije odgovor. Iz tog razloga ispostavilo bi se da je gradjanin koji postavi pitanje dužan da prisustvuje sjednici Skuštine i da čuje odgovor.

Predsjednik opštine Petar Smolović je dao predlog da se pitanje odbornika Miloša Vajića odloži za kraj sjednice Skupštine.

Odbornik Saša Lalević je naveo da smatra da je u interesu odbornika da dobiju odgovore na postavljena odbornička pitanja iako nijesu prisutni na sjednici Skupštine.

Odbornik Haris Malagić je postavio odborničko pitanje:“ Funkcionisanje lokalne uprave, novi servis i usluge građanima i optimizacija broja zaposlenih.“

Predsjednik Opštine Petar Smolović dao je odgovor na odborničko pitanje odbornika

Harisa Malagića: „Tačno je da smo uveli nove servise i usluge građanima, a sve u cilju da građanima i drugim subjektima omogućimo da na efikasan i ekonomičan način ostvaruju svoja prava i izvršavaju obaveze. Nabrojao bih neke od njih: Uveli smo novo radno vrijeme za šaltere Građanskog biroa - radnim danima od 07 – 16 h znači za sat vremena smo produžili radno vrijeme i subotom do 12h; Gradjanskom birou uveli smo broj telefona 050-050-050 za servis građanima koji je dostupan 24 h i pozivi su besplatni svim građanima. Građani će moći telefonskim putem da dobiju odredjene informacije ili da prijave eventualne kvarove, nepravilne probleme koji će se odmah proslijediti nadležnim organima i rješavati u roku od 24h; U Upravi javnih prihoda uveli smo broj telefona 050-999-999 koji je dostupan 24 h i pozivi su takodje besplatni. Građani će moći telefonskim putem da se informišu o stanju svog poreskog duga i ostalim pojedinostima u vezi poreskih obaveza; Inovirali smo zvanični sajt Opštine Bijelo Polje sa dnevnim ažuriranjem sajta i fejsbuk stranice zvanične Opštine Bijelo Polje. Posebno je, u okviru sajta, inoviran proaktivni sektor za slobodan pristup informacijama; Uveli smo obavezu nošenja legitimacija – oznaka sa službenim zvanjima svih zaposlenih u Opštini, kao i obavezu nošenja službenih uniformi za referente i poreske inspektore i portirska služba; Uveli smo i elektronsku kontrolu radnog vremena u svim objektima u kojima rade zaposleni u opštinskim organima; U toku su aktivnosti na implementaciji softvera za elektronsko testiranje kandidata za prijem u radni odnos; Donijeli smo brojne odluke i interne procedure što će dataljnije biti navedeno kroz godišnji izveštaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave.

U skladu sa Planom optimizacije koji je usvojila Vlada Crne Gore, sproveli smo anketu medju zaposlenima u Opštini i javnim službama čiji je osnivač Opština. O njihovom interesovanju za sporazumno raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine. Kako postojeća zakonska regulativa ne propisuje sporazumno raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine, to će se u narednoj godini raditi na stvaranju uslova za izmjene zakona u tom pravcu. Takodje, većina lokalnih samouprava nijesu u mogućnosti da obezbijede novčana sredstva za isplatu otpremnina, to će se u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom finansija iznaći model za prevazilaženje ovog problema. Kad se izmjeni zakonska regulativa i obezbjedi novac za isplatu otpremnina, Opština bi na taj način smanjila broj zaposlenih i time smanjila rashode na godišnjem nivou za cca 500.000,00 €.

Dalje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, šta smo dalje na optimizaciji radili od 01.01.2019.

godine, preuzima u svoju nadležnost Malu grupnu zajednicu koja je poslovala u okviru JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“, u kojoj borave djeca sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja. Jedinu ustanovu tog tipa u Crnoj Gori, što doprinosi smanjuju opštinskih rashoda. Povećanja kvaliteta funkcionisanja usluga i redovnost isplate tih ustanova.

Takodje, radimo na tome da nadležni državni organi preuzmu i JU Centar za podršku djeci i porodicu prvi javni servis u Crnoj Gori za sveobuhvatnu zaštitu i prihvat djece koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja i drugih oblika nasilja, kao i Službu zaštite i spašavanja koja će u narednom periodu biti sastavni dio Ministarstva unutrašnjih poslova. Na taj način Opština će znatno smanjiti rashode na godišnjem nivou. A održati kvalitet tih institucija.

S obzirom da je na tržištu došlo do bitnih promjena kamatnih stopa u odnosu na ugovorene kamatne stope za dobijene kredite kod komercijalnih banaka, kroz sanacioni program koji je potpisano 2015. godine, u pregovorima smo sa bankama o odobravanju sklapanja aneksa tih Ugovora, sa produženjem roka otplate kredita, uz bitno smanjenje kamatne stope o čemu će Skupština biti obaviještena.

Takodje, novim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji će stupiti na snagu početkom 2019. godine, odnosno već je nastupio i usvojen je. Kroz izmjene i stope poreza na dohodak koji pripada opštinama, koji je sad četiri put veći, umjesto 12,5%, da posjetim 50% poreza na dohodak ide opštinama. Opština Bijelo Polje će dobiti znato više prihoda odnosu na raniji period sa ove finansijske stavke.

Dakle, sve preduzete i planirane mjere obezbijediće trajnu stabilnost i likvidnost naše lokalne samouprave. To bi omogućilo redovnost isplata naših tekućih obaveza i nastavak realizacije započetih i planiranih projekata u Opštini Bijelo Polje”.

Odbornik Haris Malagić u komentaru odgovora na odborničko pitanje je izrazio zadovoljstvo prije svega zbog građana Bijelog Polja zbog svega što je postignuto u posljednje vrijeme.

Odbornica Slađana Nedović je postavila odborničko pitanje: „U kojoj fazi je proces finansijske konsolidacije javnih finansija Opštine Bijelo Polje, trenutni presjek finansijske situacije i dostignuti nivo stabilnosti i održivosti budžeta”?

Predsjednik Opštine Petar Smolović dao je odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornice Slađane Nedović: „Složena finansijska situacija većine lokalnih samouprava identifikovana je kao jedan od najvećih problema lokalnih samouprava u Crnoj Gori. S tim u vezi, Vlada Crne Gore je peduzela niz mјera i aktivnosti u cilju prevazilaženja ovog problema. Nakon analize koju je uradilo Ministarstvo finansija uz angažovanje svih relevantnih činilaca, konstatovano je da veći broj opština u Crnoj Gori karakteriše visok stepen zaduženosti i neizmirenih obaveza, višak zaposlenih, problem u funkcionisanju i izvršavanju obaveza, kako prema kreditorima, dobavljačima, zaposlenima, tako i obaveza utvrđenih zakonom. Za kreiranje dugoročne održivosti javnih finansija na lokalnom nivou, od posebne važnosti je kreiranje održivog modela refinansiranja obaveza prema svim finansijskim institucijama, dobavljačima i zaposlenima u lokalnoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština. Ovo piše u konstataciji predreprogram 2015. Godine. Takodje je od velikog značaja i način finansiranja socijalnog programa u cilju optimizacije broja zaposlenih koji predstavljaju veliko opterećenje za budžet. Imajući sve ovo u vidu, shodno članu 64 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Opština Bijelo Polje je kroz Sanacioni plan usvojen 2015. godine, u ovoj Skupštini planirala set mјera i aktivnosti koje će za cilj imati konsolidaciju i dugoročnu održivost lokalnih javnih finansija.

Sanacionim planom da posjetim koi je usvojio ovaj dom nakon utvrđene analize postojećeg stanja, konkretizovane mјere i aktivnosti u cilju prevazilaženja finansijskih teškoća i konsolidacije javnih finansija Opštine Bijelo Polje.

U tom cilju, Opština je preduzela mјere i aktivnosti koje se primjenjuju u kontinuitetu do današnjeg dana one su podrazumijevale: povećanje sopstvenih prihoda, smanjenje tekućih rashoda, optimizacija broja zaposlenih, usklajivanje zarada sa Zakonom obezbjedjenje sredstava za refinansiranje duga.

Primjenom navedenih mјera, koje striktno sprovodimo po planu, možemo da konstatujemo sledeće: 1. Uz saglasnost Vlade Crne Gore, Opština Bijelo Polje je pod povoljnim uslovima zadužila kod komercijalnih banaka 2015. godine. Od tada najpovoljnijim uslovima. 2. Od sanacionog kredita prvo su zatvorena postojeća dugovanja kod komercijalnih banaka, koja su bila mnogo nepovoljnija sa većom kamatnom stopom i kraćim rokom otplate, nego što su kasnije postignuta. 3. Potpisani je Protokol sa Poreskom upravom o otplati poreskog duga na period od 20 godina, za poreski dug Opštine i javnih službi čiji je osnivač Opština. 4. Po osnovu Javnog poziva o sporazumnom raskidu radnog odnosa zaposlenih u lokalnoj samoupravi i javnim službama čiji je osnivač Opština, raskinut je radni odnos uz odgovarajuću otpremninu za 112 zaposlenih. 4. Isplaćeno je pet zaostalih zarada zaposlenima. 5. Isplaćen je velikim dijelom dug prema dobavljačima i izvodjačima radova. Uz sve navedeno, a poštujući princip štednje i dobrog domaćinskog odnosa prema imovini Opštine, danas je finansijska situacija lokalne uprave mnogo povoljnija. Na nju je uticala i pravičnija raspodjela poreskih prihoda, prije svega poreza na zarade kroz porez na dobit, naknade za uredjenje gradjevinskog zemljišta, kao i naknade za legalizaciju nelegalno podignutih objekata.

Od prenesenih pet zarada iz 2017. godine, na dan 31.12.2018. godine, planiramo da taj broj bude sveden na tri neisplaćene zarade što smo i uradili. Što znači da je u tekućoj 2018. godini isplaćeno ukupno 14 zarada (pet iz 2017. godine i devet iz 2018. godine), što je veliki iskorak u odnosu na ranije obaveze po ovom osnovu.

Tokom budžetske 2018. godine, sve budžetske pozicije su realizovane u velikom procentu, dok je pozicija otplate duga mnogo veća od planiranog. To ste vidjeli na predhodnoj Skupštini.

Opština redovno izmiruje sve obaveze nastale po osnovu sanacionih kredita, svaka rata je u roku isplaćena, kao i sve obaveze po osnovu reprograma poreskog duga.

Kada su u pitanju obaveze prema dobavljačima i izvodjačima radova, kroz urednije servisiranje tih dugovanja, stavka prenesenih obaveza iz prethodnih godina je veća od plana, a dug prema povjeriocima se znatno smanjuje.

Materijalni troškovi, usluge, izdaci za gorivo, telefonski troškovi, troškovi reprezentacije i službena putovanja su svedeni na najmanju moguću mjeru.

Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru redovno se servisiraju. Takodje se redovno servisiraju i isplate iz oblasti socijalne zaštite, isplate institucijama kulture i sporta. Sve studentske stipendije i subvencije iz oblasti poljoprivrede isplaćuju se u redovnom roku. Kapitalni izdaci u lokalnu infrastrukturu i strukturu od opšteg značaja veći su u odnosu na prethodni period iz razloga što je veći broj izvodjača i dobavljača iz prethodnog perioda plaćen u ovoj godini mislim na 2018. godinu.

Uspjeli smo da značajan broj projekata planiran Programom uredjenja prostora za 2018. godinu, prebacimo na država da ih prihvativmo država da ih finansira iz kapitalnog budžeta države, a sredstva planirana za te projekte usmjerimo na nove, sve u cilju stvaranja boljih uslova života svim našim gradjanima.

Smatramo da smo postigli zavidan nivo stabilnosti, a uz istrajnost u strategiji održivosti planiranih mjera, ubijedjeni smo da je period koji je pred nama, period stabilizacije i održivosti javnih finansijskih na lokalnom nivou“.

Odbornica Slađana Nedović je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje navela da je zadovoljna dostgnutim nivoom redovnosti, servisiranja obaveza prema zaposlenima i potrebama javnih službi i javnih preduzeća.

Odbornica Bojana Furtula je postavila sljedeće odborničko pitanje: „Da li smatrate da su visine iznosa mjesecnih primanja lokalnih funkcionera i službenika u Opštini Bijelo Polje u skladu sa našim standardima?“

Predsjednik Opštine Petra Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornice Furtule Bojane: „Visine zarada lokalnih funkcionera, lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Opštini Bijelo Polje, su strogo propisane Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i Odlukama o zaradama istih koje je usvojila Skupština opštine Bijelo Polje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva finansija.

Dakle, zarade zaposlenih je odredio zakon, te svakako ne možemo uticati na njihovo smanjenje, odnosno povećanje. Svako smanjenje, odnosno povećanje zarada koje je suprotno zakonu, izazvalo bi pokretanje sudske sporove, u kom slučaju bi zaposleni svoja prava ostvarili na način kako je zakon propisao a dodatna jedna funkcija je u smislu što bi svi zaposleni kojim bi smanjili plate kako smatram da iz vašeg pitanja proizilazi da treba samanjiti plate zaposlenim u Opštini da bi nama izazvalo samo sudske troškove oni bi na sudu dobili te zarade nazad jer Zakon to propisuje a dodatno a ti bi ljudi bili destimulisani da rade.“

Takođe je dodao da su plate lokalnim funkcionerima dva puta smanjene u zadnje dvije godine .

Odbornica Bojana Furtula u komentaru na odgovor na odborničko pitanje je kazala da su zarade lokalnih službenika i funkcionera početkom 2017. godine smanjene za 8% i navela da da je to malo, jer zarade funkcionera i izabranih lica lokalne uprave u Bijelom Polju iznose od 751€ pa do 1186€ ne računajući odborničke naknade. Istakla je da mora postojati jasna politička volja kako bih se ova situacija dovela na nivo koju zaslužuje, kako bi se povratio kreditibilitet institucija i da smatra da politički funkcioneri, kako na državnom tako i na lokalnom nivou ne trebaju imati privilegije

Odbornica Bojana Furtula je postavila drugo odborničko pitanje predsjedniku Opštine koje glasi:“ Šta se dešava sa pokretanjem proizvodnje po pitanju velikog kapitalnog projekta mljekare „Milk Kreft“ u Pavinom Polju, gdje je planirano da se zaposli oko 150 ljudi?“

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornice Furtula Bojane: „Mljkara „Milkraft“ u Pavinom Polju je investicija koju finansira privatni investitor uz podršku finansijskih institucija. Što se tiče Opštine Bijelo Polje, za predmetni objekat smo izdali sve potrebne dozvole sve saglasnosti koje su bile u našoj nadležnosti, te ni na koji način nijesmo prepreka za realizaciju ovog projekta.

S obzirom da je u pitanju privatni investitor mi ne možemo uticati na dinamiku izvodjenja radova, ali imajući u vidu vrijednost investicije i do sada uložena sredstva, kao i značaj ovog projekta za razvoj Bijelog Polja, nadamo se da će objekat biti, u što kraćem roku, stavljen u funkciju.“

Odbornica Bojana Furtula je postavila dopunsko odborničko pitanje predsjedniku Opštine: „Zbog čega radovi koji su planirani u fabrici Milk Kraft nijesu realizovani i kada se očekuje da će fabrika početi sa radom?“

Predsjednik Opštine Petar Smolović je pojasnio da je svima u lokalnoj samoupravi u interesu da dođe što veći broj investitora i da se otklone sve zakonske barijere vezano za izdavanje građevinske dozvole i urbanističkih uslova odnosno da ne postoje prepreke na strani Opštine Bijelo Polje u tom smislu. Kako nije siguran da li je investitor završio finansijsku konstrukciju do kraja i kakvi su odnosi unutar kompanije, istakao je da ne može sa sigurnošću reći kada će fabrika početi sa radom.

Odbornik Saša Lalević je postavio sljedeće odborničko pitanje predsjedniku Opštine: „S obzirom da je Crna Gora u pristupima pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kao da je i Vlada Crne Gore osnovala fond za zaštitu životne sredine, da li Opština planira osnivanje Sekretarijata za zaštitu životne sredine?“

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje: „Poslovi zaštite životne sredine su u nadležnosti Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje.

Imajući u vidu upravo otvaranje pomenutog poglavlja 27 – zaštita životne sredine i klimatske promjene, u našoj lokalnoj samoupravi je u 2015. godini i osnovan novi Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, u sklopu kojeg je formiran Sektor za održivi razvoj koji obavlja poslove zaštite životne sredine i zaštite prirode i prirodnih dobara.

U tom Sektoru zapošljena su 4 službenika, što je po mišljenju Ministarstva održivog razvoja i turizma dovoljan broj službenika u lokalnoj upravi za obavljanje poslova zaštite životne sredine i drugih poslova iz ove oblasti.“

Odbornik Nikola Raosavljević je postavio sljedeće odborničko pitanje: „Da li svi građani Bijelog Polja bez obzira na vjeru, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost naročito se odnosi na političku pripadnost, imaju jednaka prava u smislu zapošljavanja, u smislu investicija i u smislu socijalnih davanja i kako je moguće da mladi i perspektivni ljudi kao što su odbornica Bojana Furtula i odbornik Marko Ljujić nijesu nijesu imali mesta za zaposlenje u administraciji Opštine Bijelo Polje?“

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Nikole Raosavljevića: „Poštujući Ustav i zakone države Crne Gore, apsolutno sam siguran da svi građani, bez obzira na vjersku, rodnu, rasnu, nacionalnu, političku i drugu pripadnost, imaju jednakе šanse za zapošljavanje, za obavljanje privredne i poljoprivredne djelatnosti, biznisa, ostvarivanje prava na socijalnu pomoć i napredovanje u službi.

U Bijelom Polju se vjekovima njeguje multietnički sklad, vjerska tolerancija i jednakost, koji su prepoznati ne samo u Crnoj Gori već i u regionu, za šta je naš grad od Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, u 2004.godini dobio nagradu za najtolerantniji grad u Jugoistočnoj Evropi. Slažem se da za mlade ljudi treba graditi prostor ne pričamo bilo kom lično, imamo dosta nezaposlenih mladih ljudi to je činjenica i upravo ova optimizacija koju radimo u Opštini je stvaranje preduslova da ljudi koji se smatraju zaslužnim ali možda umornim, karijere ili su pred penzijom, dobiju odgovarajuće, kvalitetne otpremnine, da nikako ne pravimo socijalne slučajeve od njih, nego da na kvalitetan način podju iz Opštine zadovoljni naravno a da stvorimo uslove da se jedan broj

mladih i kvalitetnih ljudi može zaposliti i zadržati u Bijelom Polju, koji će dati stvarni doprinos unapredjenju rada Opštine Bijelo Polje. Sa druge strane, imamo obavezu Vlade da spustimo ukupan broj zaposlenih. Mi oniliko koliko otpstimo ne možemo zaposliti kakva bi bila svrha i optimizacija. Stvorice se prostor, naravno samim tim što ste prozvali njih dvoje kao jedan dobar primjer vi ste mi usmjerili da ja trebam konkretno da rješavam odborničke probleme lične, ja upravo rješavam problem svih građana, tako da pozivam mlade ukoliko su zainteresovani ja neznam da su zainteresovani da rade u Opštini kada se stvore zakonski uslovi neka se jave na konkurs . Sada imate nezavisno novo elektronsko testiranje napravljeno , pa oni ako žele da udju u tim Opštine, ako ispunjavaju reference i ako budu najbolji na tom testiranju ja sam spreman da budu u timu. „

Odbornik Nikola Raosavljević je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo: „Hiljade je mladih ljudi koji su otišli iz Bijelog Polja . Samo 700 ljudi je otišlo prema Monstatu za prvih 11 mjeseci od prilike izmedju dva popisa izmedju 8-9 hiljada . Diskriminacija ima različitih oblika, jedan od oblika diskriminacije je rodna diskriminacija. Jedan primjer, zadnji popis iz 2011. godine govori da u Bijelom Polju odnos zapošljenih muškaraca i žena dvije trećine, prema jednoj trećini zapošljenih muškaraca. Taj primjer ne postoji nigrde u Evropi. Politički oblik diskriminacije je najgori oblik diskriminacija kao i vjerska i nacionalna diskriminacija. Ustav Crne Gore čak i u ratnim uslovima prema članu 25 je zabranjivao taj oblik diskriminacije. Može postojati određeni oblik diskriminacija političkog okupljanja, pravljanje mitinga ali vjerska, nacionalna i politička diskriminacija ne može. Zbog čega ovo kažem jer smo došli do jedne krajnje tačke. Iz Bijelog Polja više i nema korist sve ono što je vrijedjelo to je odselilo izmedju dva popisa, 8-9 hiljada , čeka nas sljedeći popis gdje će imati još manje stanovnika naročito mladih . Starosna struktura u Bijelom Polju 2011. godine bila 35-37 godina , na sljedećem popisu će biti 39-40 godina, već postajemo jedna stara Opština. Šta je suština diskriminacije? Suština je u tome što smo mi dobili u tome jedan genetski materijal iselili iz svoje sredine. Vi u Beogradu, Zagrebu , Sarajevu, primorju možete naći stotinu bjelopoljaca koji su uspješni preduzetnici to se naročito odnosi prema inostranstvu. Naši ljudi su u Njemačkoj, Švedskoj milioneri. Ako stvorimo povoljne političke uslove gdje svi imaju jednak prava, tu imamo jednu bazu za buduće investicije u Bijelo Polje , zato Vas molimo da se u svom mandatu potrudite da to bude tako. „

Predsjednik opštine Petar Smolović je u komentaru na navode odbornika Nikole Raosavljevića istakao : “ Ne bi se složio sa vama u jednoj konstatacije ako sam je dobro čuo da sve što je valjalo to je i otišlo. Ne bi se baš složio imamo ne znam šta mislite o ovom domu i šta mislite o ovim 45 hiljada građana koji nas slušaju . Ljudi idu trbuhom za kruhom ja sam svjestan toga idu u mnogo većim sredinama u mnogo bogatim sredinama , idu i u drugim državama čitajte o migracijama Bugarskom, Poljskom i td. Ja ne vidim veliki problem u tome , šta to znači ode nam narod, a gdje je otišao taj narod , jedan dio je otišao da se školuje , studenati, ja sam bio pa evo sam se vratio , bili ste i vi na školovanju nijeste mogli Medicinski fakultet na žalost završiti u Bijelom Polju. Ja bih volio da i ovdje ima Medicinski fakultet . Svako se profiliše onoliko koliko smatra da treba, nije logično da možemo Ronaldu imati u Tekstilcu ja bi volio da ga imamo, ali kad neko sazrene do tog nivoa bude Ronaldo u fudbalu onda ide u neki Evropski klub, ili svjetski klub. Mislim u svo poštovanje. Ti mlađi ljudi naravno da im je veća plata u Njemačkoj i uvijek su bile migracije 89. i 90. su bile potpuno sankcije, nijeste mogli dobiti pasoš, nijeste mogli dobiti vizu, kad god je Njemačka, otvorila vi ste imali egzodus 89.godine, imali ste i 91.i 88 i 76. godine kad je prvi put , ispravite me kad su prvi put ljudi pošli za Njemačku tad nije bilo ne demokratije ni rata i sirotinje ali jednostavno mi nikada nijesmo imali platu kao u Njemačkoj, nažalost. E šta je sad naše ti mlađi ljudi idu, uče jezike , uče određena znanja i dobiju mnogo bolju platu. Oni koji ne žele da se školuju , oni koji žele da se školuju uče jezike i dobijaju obrazovanje na mnogo jačim Unevezitetima. Ako neko ponudi specijalizaciju na nekoj klinici u Hamburgu vi to bolje znate ili u nekom unevezitetskom centru ja ne znam da li ga na silu treba vratiti u Bijelo Polje.

Da Vam kažem da su najčuveniji ljekari svijeta bjelopolci, da smo srečni i da smo ponosni da su oni svi na raspolaganju i Bijelom Polju, ali na žalost ljudi idu u veće i kvalitetnije centre. Ne možete u Bijelom Polju imati sve one sadržaje kao Franfurtu , Njuorku ili Beogradu i ne nemožemo se ni u jednom parametru porediti sa Beogradom. U Beograd dolaze ljudi iz Srbije uzmaju je kao komplementarnu ne pričam džabe evo uzmimo neke sitne političke organizacije dosta se zalažu opozicione partije, šta se dešava tamo imate egzodus ka Beogradu , znači nijesam siguran da nema iseljavanja iz Prijepolja te nama matična Opštine, za to nije kriva ni bjelopolska ni crnogorska vlast.

Ne pita se ona ni u Prijepolju, Priboju i Sjenici pa se opet dešava odliv ka Beogradu. Šta je naše da uradimo , ne bih ja brinuo što idu, neka podju i neka nauče, to nije milo nijednoj porodici ali nije bilo ni onoga dana kad ste otišli sigurno je onaj dan majka plakala kad sina na studije pošalje ali joj je bilo milo kad je došao diplomirani ljekar.

Šta je naše, ovo što ste rekli u biznisu da stvorimo privredni ambijent ja sam to rekao onog „3.januara“ ne slažem se da nijesmo stekli politički ambijent , imamo mi dosta mira i slobode i demokratije, jedino Crna Gora nema ništa otvoreno sa susjedima, jedino Crna Gora ima garantovanu stabilnost kroz NATO, jedino Crna Gora ima garantovanu stabilnu valutu euro, ja sam siguran da smo mi demokratije i politike postigli stabilnot medjutim nama treba privredni ambijent. Privredni ambijent je upravo ovo što mi sada radimo. Otvaramo ovih pet šest biznis zona. Vdjeli ste da smo ih otvorili. I tad je bilo priče da je to teoriska priča, nije teoriska priča dala je rezultate. Otvoreno je pet fabrika ja bih volio da je otvoreno 50 fabrika ali garantujem da pet fabrika nije na čitavom sjeveru otvoreno, ove koje sam u predhodnom periodu nabrojao.

Volio bi da ide brže , šta je krajni cilj. Krajni cilj je da ta Njemačka kompanija dodje u Bijelo Polje, koja daje sad dvije i po hiljade platu u Njemačkoj da da hiljadu i po u Bijelom Polju i da ostvari ušdedu a da naš gradjanin ima hiljadu i po platu u toj Njemačkoj firmi a da bude na svom imanju , medju svojim rođjacima i prijateljima i da doprinosi razvoju Bijelog Polje. Eto to je krajni cilj naših politika . Tome polako ali sigurno idemo. Već se pojavljuju strani investitori . Zaboravio sam kisjelu vodu „Radu“ to je kruna prošogodišnjih investicija . Prvi put ćemo imati proizvod ne samo da radi , ne samo da zadovoljavava naše potrebe da pokaže da smo jednostavno zrelo društvo da pokrijemo svoje potrebe nego ćemo moći i višak tih proizvoda da izvozimo i zapošljavamo radnike.“

Odbornik Idriz Mahmutović je postavio sledeće odborničko pitanje: „Da li izvodjač radova Crna gora put sadašnji Štrabak i njeni podizvodjači radova na putnom pravcu Bistrica - Podvrh plaćaju koncesionu naknadu za korišćenje prirodnih bogatstava, tampona za nasipanje pomenutog putnog pravca i ako plaćaju koliki je to po tom osnovu do sada prihodovao budžet Opštine Bijelo Polje? Koliko je po tom osnovu prihodovalo Mjesnoj zajednici Bistrica radi izrade projektne dokumentacije, na nekim novim projektima i nasipanje lokalnih puteva za ruralni razvoj.“

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Idriza Mahmutovića: „Izgradnja puta Bistrica - Manastir Podvrh se realizuje kroz kapitalni državni projekat, kako ste upoznati Đalovića pećina, koji se finansira iz kapitalnog budžeta države Crne Gore, sprovodi ga Direkcija javnih radova države Crne Gore. Svi radovi na izgradnji ovog puta se realizuju u skladu sa revidovanom projektnom dokumentacijom i izdatom gradjevinskom dozvolom.

Takodje, odabir izvodjača radova i nadzornog organa nad izvodjenjem ovih radova, sprovodi Direkcija javnih radova države Crne Gore u skladu sa zakonskim procedurama.

Opština Bijelo Polje nije nadležna za izdavanje i obračun naknada bilo kakvih koncesija, to dobro znate već to rade nadležni državni organi države Crne Gore ukoliko se ukaže potreba za tim i u zakonskoj proceduri.

Medjutim, ono što sam siguran je da će se realizacijom kapitalnog projekta Đalovića pećina, potpuno promijeniti slika Bijelog Polja u ekonomskom, turističkom i svakom drugom smislu, da će se generisati nova radna mjesta i dinamizirati razvoj Bijelog Polja, a posebno Bistričkog regiona, od

čega će najveću korist imati gradjani Bistričkog regiona tako da sitne političke igre ne mogu ugroziti ogromni značaj ovog projekata Bijelog Polja i gradjana ovog regiona. „

Odbornik Idriz Mahmutović u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo: „Poznato mi je da mimo ove privatne postoji i državna. Ja sam pitao u ime ovih 150 gradjana, koji opet ponavljam gospodine Kujoviću nijesu imali onu vreću od gospodina Kneževića nego su svojom glavom glasali u tom dopisu koji su meni poslali pominju se ljudi koji su listom od prvog do zadnjeg svi aktivisti DPS-a kao i na onaj dan koji su bili na svečanosti „3.januara“ Skupštine opštine Bijelo Polje. Ali vam ponavljam svi su aktivisti dobio sam da se tamo rasprodaje ta imovina to bogastvo Bistrice. Pitao sam vas da li je neko u obavezi, ja stvarno ne znam jer nemam projektu dokumentaciju da li je neko u obavezi da plaća koncesionu naknadu za to ili nije, ako nije, evo ovo je prilika gradjana Bistrice da čuju i ja sa njima. „

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dalje pojasnio odgovor na odborničko pitanje odbornika Idriza Mahmutovića: „Čija je to nadležnost, zbog gradjana ču pojasniti. Država pravi put na državnoj imovini. E sad gospodine Mahmutoviću vas pitam, da li država treba sama da plati koncesiju što pravi od svog materijala svoj put na svojoj imovini a poklanja ga gradjanim Bijelog Polja to pitam gospodina Mahmutovića.

Slažem se potpuno i da vidimo u Bistrici da li je svaka kuća na privatnom ili neka na državnom zemljištu. Imate toliku drskost od određenih gradjana ne samo u Bistrici nego i na Bjelacici, ne samo da zauzmu državno zeljište nego preprodaju to držano zemljište Od konče do rijeke naprave sebi kuću i preprodaju komšijama i prijateljima. Znači šta je vrhunac te drskosti šta nailazimo da ih ne interesuje legalizacija.

Država im je ponudila čak da pokušaju u zakonskoj proceduri da otkupe i legalizuju, njih ni to ne interesuje ne predaju ni zahtjev misle da im može biti kako im je bilo e ne može nikom biti kako je bilo potpuno ču vas podržati u svakoj istrazi da se svaki milimetar držane imovine ispita. Sve zašta je država nadležna pitajte direktno državu otvorite pojekat to je dozvoljeno po javnom pristupu informacija. Tražite od Direkcije Javnih radova projekat otvorite projekat i u projektu piše da država ono što nadje na trasi izvodjača zato je jeftina cijena samelje i vrati na tu trasu , ja znam zašto vi to mene pitate , možda je nekakav privatnik imao interes mislio je da će državi prodati državni kamen. Bogami je to teško i nelogično ja nikada nisam čuo u Crnoj Gori da država radi svoj put na držanom zemljištu a da kupuje kamen sneke druge strane od privatnika jer mu je privatni interes. Vjerovatno bi bilo fino interesanto tom privatniku ali nije ni država luda . A potpuno vas podržavam u ovome da svaki milimetar državne imovine ispitamo i da vidimo ko usurpira državnu imovinu i da se privedu ljudi pravdi i da se vrati državna imovina a da se to ukloni ono što je nelegalno napravljeno na državnoj imovini.“

Odbornik Adnan Striković je postavio postavio sljedeće odborničko pitanje predsjedniku opštine Petru Smoloviću: „ Koliki je dug Opštine Bijelo Polje bio na dan 31.01.2018.godine kada ste izabrani na mjesto Predsjednika Opštine. “

Predsjednik Opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Adnana Strikovića:“ Odbornici SDP-a su više puta postavljali ovo i slično pitanje.

Poslovi lokalne uprave predstavljaju kontinuirani proces, koji se ne prekida stupanjem na funkciju novog Predsjednika Opštine.

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine sa izvještajem o radu ograna i službi, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, dostavlja se Skupštini opštine na usvajanje do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu, tako da se tim izvještajem iskazuje kompletno stanje poslovanja opštine u toj godini, a ne danom stupanja na funkciju novog predsjednika.

Ono što bih ja istakao zbog javnosti je: da se Opština Bijelo Polje nalazi u realizaciji sanacionog plana u kome je naveden kompletan dug Opštine i koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine u

2015.godini, da se plan sprovodi planiranim dinamikom, te da nije bilo novih zaduženja ni u mandatu prethodnog predsjednika, ni u protekloj godini mog mandata.

Takođe bih naglasio da je, kroz sprovođenje sanacionog plana, opštinski dug po osnovu kredita smanjen za 5 miliona eura. „

Odbornik Adnan Striković u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo: „

Kao političar sam vrlo zadovoljan vašim odgovorom, odnosno da nema odgovora. Kao gradjanin sam jako nezadovoljan. Ovo sam pitanje postavio kao gradjanin. Znači sve što ste rekli na vrlo konkretno pitanje trebalo je da se izgovori samo jedna cifra, vi to nijeste rekli. Znači, predsjedniče sve što ste govorili mogu da se složim ili ne složim nemam tačne informacije nijesam bio odbornik u tom mandatu ali mene to ne interesuje ali me interesuje kao gradjanina i odbornika koliki je dug Opštine? Nijesam podvukao crt u od kako ste došli , ni na kraju 2017. ni na kraju 2018. godine ni do dan danas, nego sam dao Vama da vi uprvo procijenite kada će te podvući crt, koji je to period da li je to kraj godine, da li je to Vaše stupanje na funkciju i reći tada i tog datuma, dug Opštine je bio toliko i toliko i tako dalje. Evo vi rekoste nije daleko mart kada će te podnijeti izvještaj.

Ja znam kada nijeste spremni da sada kažete koliki je dug Opštine nećete uraditi ni u tom izvještaju. Da će to biti opet neki izvještaj bez cifre a tako dalje . Ja sam to postavio radi gradjana na sva pitanja koja me interesuju za rad Opštine ja već imam odgovor a kad ih nemam ja se potrudim da ih nadjem ne očekujući nikog da mi ih servira jer pravo da vam kažem nije problem doći do tih odgovora kada ste čovek koji ima neku političku konotaciju i tako dalje, jer prosto poznajete proceduru gdje su ljudi u obavezi da vam daju odredjene informacije. Pozdravljam da ste podijeli odbornicima i to se po prvi put dešava izvještaj nezavisnog revizora završnog računa budžeta za 2017. godinu kad saberete prostom matematikom sve cifre dobiće se podatak da se radi od 35 milijona duga Opštine Bijelo Polje gdje nijesu izražena dugovanja DOO drušava čiji je osnivač Opština Bijelo Polje što će za par miliona evo da ne nagadjam povećati ta dug.

Tačno je da smo u protekloj godini otplatu protekli dugova veću nego što je bilo planirano koliko se sjećam 5,7 miliona odnosu na 3,7 miliona jeste to ostvareno više nego što je planirano. Ne zato što smo imali više prihoda nego zato što smo ta 2 miliona oduzeli od nekakvih institucija i ustanova i tako dalje koje je bilo dodatno finansirati. Kad govorimo o finansiranju kulture, sporta što je to neko pohvalio da povećan iznos to nije tačno, kada pogledate procenat budžeta izdvajanje za kulturu i sport vidjećemo da su ta izdvajanja u odnosu na procenat budžeta jako smanjen nekada je Opština Bijelo Polje izdvajala više a sada je to 3,6%.”

Predsjednik opštine Petar Smolović je u komentaru na navode odbornika Adnana Strikovića istakao: „Prvo u svo poštovanje prema odbornicima, imaju veću slobodu nego predsjednik Opštine zato što mogu dati odredjene pretpostavke pa reći dug je 5 miliona, ili 150 miliona ili 500 miliona. Ja moram biti odgovoran na ovoj funkciji i reći nešto tek kad se to sabere i izračuna. To se knjigovostveno i zakonski radi 31.12. se podvuče linija a onda treba odredjeni proces da se to obračuna, sistematizuje i da se dodje do zadatka koji mene takodje zanima ali znam da je mnogo manje od 35 miliona.

Da vas ispravim, ja ću detaljno reći na sljedećoj sjednici Skupštine kad ja budem podnosio izvještaj . Naravno i taj moj predračun, ne moj nego nadležnih službi potrebno je da potvrди revizor. Znači ja ću biti veom oprezan dok Izvještaj ne potvrdi revizor . Kompletan revizorski izvještaj će te dobiti i ako treba revizora ćemo pozvati na sjednicu ako on želi da dodje i ako je njegova obaveza i da o čitavom dugu raspravljamo.

Ono što je činjenično tačno, ono što znam da sam uspeo da nastavim sa pregovorima sa bankama informativne, da vidim mogu li uštedjeti šta i spustiti kamate, a naravno ne mogu ništa uraditi bez vaše dozvole niti bih želio bez dozvole Skupštine. je da 5 miliona eura vraćeno je u predhodne četiri godine, odnosno 2018. godine to jest tri godine, četvrta. Znači 5 godina u sanacionom planu vam piše svaki dug, dug prema bankama je bio 15 miliona, sada je ispod 10 miliona. Taj podatak znam, svi ostali dugovi su se konstatno smanjivali , svi troškovi su se konstatno

smanjivali . Imaćemo presjek 31.12. budite strpljivi. Završiće naše računovodstvene službe, dobićemo revizorske izvještaje i sve će te imati na stolu pod jedan.

Pod dva ne bi se složio sa vama. Nemate nikakve potrebe za trošenje energije i snage na saznavanju podataka sve vam je otvoreno, sve vam je transparentno. Ne vama, svakom odborniku, svaki grđanin ima pravo da pošalje po zakonu o slobodnom prisustvu informacija i da dobije odgovorajući odgovor.

Nije ništa kriveno, imate Zakon o tajnim podacima, ni jedan sistamizovan podatak nema kao tajni u Opštini Bijelo Polje. Ne bavimo se nikakvim ni državnim ni vojnim ni nuklernim tajnama. Sve je transparentno, nemate potrebu da tošite energiju na ikakve paralelne upite, direktno mene, možete formalno, možete neformalno, možete mejlom, možet se pozvati na Zakon možete na ovoj Skupštini koji vas god podatak interesuje i spremam sam na njega da ga komentarišemo i da vidimo kako u cilju zajedničkog napretka, napretka čitavog grada, napretka gradjana da vidimo kako da popravimo kako da unaprijedimo, kako da vratimo dug, kako da smanjimo , kako da zaposlimo kako da isplatimo, kako jednostavno zajednički napredujemo. Moje su vrata uvijek otvorena svima. **Odbornik Alija Durović je postavio sljedeće odborničko pitanje:** „Imajući u vidu da je poljoprivreda strateška grana ekonomskog i ukupnog razvoja Opštine Bijelo Polje, interesuje me šta se preduzima da se ista unapriredi s obzirom da postoje resursi za njen dalji razvoj?“

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Džafer Gusinjac dao je odgovor na odborničko pitanje odbornika Alije Durovića: „Obzirom na prirodne potencijale opštine Bijelo Polje, u vidu zemljšnjih površina, voda i ljudskih resursa, kao i reljefa, klimatskih prilika, povoljnosti nezagađene životne sredine, ovo područje je veoma povoljno za bavljenje svim vrstama poljoprivredne proizvodnje, a poljoprivreda je jedna od strateških grana razvoja opštine.

Uzimajući u obzir predhodno navedene činjenice, država Crna Gora, kao i opština Bijelo Polje, ulažu značajna novčana sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede u Bijelom Polju.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kroz državni agrobudžet, međunarodne i državne projekte, podstiče i razvija poljoprivredu, kako na teritoriji cijele države, tako i na području opštine Bijelo Polje.

Opština Bijelo Polje, donošenjem Programa mjera za podsicaj razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, koje realizuje preko Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i Sekretarijata za finansije, ulaže, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, značajna sredstva za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Mjerama razvoja podstiču se svi vidovi poljoprivredne proizvodnje.

Stočarstvo - u vidu subvencija za otkup mlijeka, subvencija za proizvodnju stočne hrane – površine pod ratarskim kulturama koje se koriste za ishranu stoke, subvencijama za osiguranje od šteta u poljoprivredi, subvencijama za poljoprivrednu mehanizaciju, subvencijama za registrovane poljoprivrednike, subvencijama za organsku proizvodnju.

Ratarstvo – subvencijama za zasađene površine povrća i ratarskih kultura, subvencijama plasteničke proizvodnje, subvencijama za poljoprivrednu mehanizaciju, subvencijama za ugradnju sistema za navodnjavanje, subvencijama za izvršenu agrohemiju analizu zemljišta, subvencijama za osiguranje od šteta u poljoprivredi, subvencijama za organsku proizvodnju.

Voćarstvo – naročito se podstiče razvoj malinarstva, u vidu besplatne dodjele sadnog materijala, i podrške otkupu plodova maline, subvencijama za zasađene površine pod voćarskim kulturama, subvencijama za organsku proizvodnju, subvencijama za poljoprivrednu mehanizaciju, subvencijama za ugradnju sistema za navodnjavanje, subvencijama za izvršenu agrohemiju analizu zemljišta, subvencijama za osiguranje od šteta u poljoprivredi, subvencijama za registrovane poljoprivrednike.

Pčelarstvo - subvencijama za posjedovanje pčelinjih društava za pčelare upisane u Registar pčelara kod Veterinarske uprave Crne Gore.

Solarni paneli - Opština je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvom ekonomije učestvovala u Projektu nabavke solarnih panela za poljoprivrednike koji izdižu stoku na katune a isti nemaju električnu struju.

Osim ovih direktnih mjeri podrške, opština preko svojih nadležnih organa, **ulaže** značajna

sredstva za izgradnju infrastrukture na ruralnom području, a takođe donosi i realizuje mјere poreskih olakšica za poljoprivredne proizvođače.

Prva smo lokalna samouprava u Crnoj Gori koja je usvojila lokalni agrobudžet tj. Program podsticajnih mјera za razvoj poljoprivrede koji se donosi u kontinuitetu od 2012.godine. U vezi sa tim smo dobitnici mnogih značajnih priznanja kao što su: **Nagrada OEBS-a** Najbolja praksa u JLS, nagrada "MOBA" na II-oj Nacionalnoj konferenciji u Pljevljima (2018) kao i zahvalnica i priznanja od raznih udruženja i organizatora sajmova ("Najbolje iz Crne Gore").

Za period od 2012.godine zaključno sa 2018.godinom izdvojeno je, po osnovu Programa ukupno 1.691.600,00eura. Počeli smo sa **8(osam)mјera** u 2012.godini da bi u 2018.godini donijeli **24.** mјere gdje su obuhvaćene sve oblasti značajne za podsticanje i razvoj poljoprivrede.

U toku je izrada **Lokalnog plana razvoja malinarstva za period 2019-2025.**

Pokrenuli smo i inicijativu za izradu Lokalnog strateškog plana razvoja poljoprivrede u opštini Bijelo Polje, kao posebnog dokumenta kojim bi se detaljno definisao razvoj poljoprivrede na duži rok.

Takođe, mapirali smo **10-tak klastera** od kojih su dva formirana, a formiranje klastera maline je u toku. Važno je napomenuti da se dinamika servisiranja mјera po osnovu podsticaja razvoja poljoprivrede u zadnjih godinu dana odvija u okviru plana.

Predlogom Budzeta za **2019**godinu planirana su sredstva za **25 % više** u odnosu na 2018godinu.

Dakle, imajući u vidu državni agrobnudzet, medjunarodne i državne programe i projekte: **Midas, IPARD like, ADMAS, IFAD**, kao i pomenute programe sa lokalnog nivoa stvoreni su solidni uslovi za dalji razvoj i unapređenje poljoprivrede u opštini Bijelo Polje. "

Odbornik Alija Durović u komentaru na odgovor na odborničko pitanje je naveo: „Ono što je vidljivo iz izlaganja gospodina Gusinjca jeste da poljoprivreda u Opštini Bijelo Polje u prethodnom periodu je značajno unaprijedjena, ali svakakako da ima prostora i te kako za dodatno unapredjenje.

Ovdje posebno treba pomenuti osim svih ovih mјera koje nudi Lokalni agro budžet, odnosno Sekretarijati koji su ponudili svoje kadrove u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnje i biznisa u poljoprivredi. Posebno treba pomenuti Investicioni razvojni fond koji se potudio da dodatno obezbijedi potrebna investiciona sredstva u ovoj oblasti. Imali smo slučajaj da u nekom ranijem periodu ti ljudi pored svih ideja ambicija i želja, da se bave poljoprivredom i da razviju neki vid biznis u poljoprivredi nijesu imali mogućnost, sa razloga što nijesu imali finansijskih institucija koji bi podržali njihove ideje. Tako da ovdje posebno teba staviti fokus na raspolaganje Službi iz ovih Sekretarijata za ruralni razvoj i za ekonomski i održivi razvoj, koje će se dodatno baviti svim tim projektima u oblasti poljoprivrede i biti na raspolaganju gradjanim, a svakako treba pomenuti Infestacioni razvojni fond i njime se posebno zabaviti, odnosno svako onaj ko bude imao ideju da se bavi poljoprivredom dodatno ga podržati. Šte se tiče mene lično, kao odbornika u Skupštini opštine imaćete punu podršku i lično sam posvećen razvoju ove vrste privrede i u nekom predhodnom periodu sam se značajno zalagao za ovu oblast, a u narednom naravno da ću više se zalagati."

Odbornik Miloš Vajić je postavio sljedeće odborničko pitanje predsjedniku Opštine koje glasi: „Nivo realizacije kapitalnih projekata sa posebnim osvrtom na najvažnije: Bjelasica, Đalovića pećina,Kolektor?"

Predsjednik opštine Petar Smolović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Miloša Vajića:

"1. Realizacija višegodišnjeg kapitalnog projekta Ski centar "Cmiljača", planiran je da se završi do 2022. godine, vrijednost investicije je cca 23 miliona eura. Ovaj projekat realizuje se u dvije faze i to:

Prva faza, obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture, izgradnju bazne stanice sa pratećim sadržajima, parking prostorom, izgradnju elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, oko 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je 2020. godina. Druga faza obuhvata radove na osnježavanju ski staza.Planirani rok završetka II faze je do 2022. godine. Saobraćajnica koja će povezivati Ski centar »Cmiljača« na Bjelasici sa magistralnim putem M21, jeste putni pravac Ravna Rijeka –

Latinska kosa - Jasikovac –Cmiljača, dužine 15,5 km. Za izgradnju ovog puta urađen i revidovan Glavni projekat, riješeni imovinski odnosi i dobijena građevinska dozvola. Projekat se realizuje po dionicama i fazama.

Za dionicu puta Ravna Rijeka – Latinska kosa - Jasikovac, urađen je prvi sloj asfalta u dužini od 5,5 km, kao i most na rijeci Ljuboviđi. Takođe, urađen je projekat za sanaciju klizišta na ovoj dionici puta, a radovi će početi u narednoj godini. U nastavku trase ovog puta u dužini od 5,0 km, izvode se radovi na proboru te dionice, koji su u završnoj fazi.

A na preostaloj dionici trase puta do Cmiljače u dužini od 5 km, ugovoreni su radovi na proboru puta i izvođač će biti uveden u posao u 2019. godini kada vremenski uslovi to dozvole. Uz žičaru Ski centra "Cmiljača", planirana je izgradnja Bazne stanice, po sistemu projektuj-izgradi, površine 1200m² sa 300 parking mesta, investicione vrijednosti 1,1 milion eura. U toku je izrada projektne dokumentacije. Urađen je Glavni projekat vodosnabdijevanja Bazne stanice. U toku je tender za odabir izvođača radova na vodosnabdijevanju, procijenjene vrijednosti 1,1 milion eura.

Ugovoreni su radovi za izgradnju dalekovoda 35 Kv, Ribarevine-Bjelasica, po principu projektuj-izgradi za potrebe napajanja kompleksa, „Cmiljača“ i „Žarski katun“, u vrijednosti od 890.000 €. U toku je vrednovanje ponuda za izgradnju trafostanice na Bjelasici 35/10Kv, koja će se napajati dalekovodom sa Ribarevina i dalekovodom iz Mojkovca radi stvaranja napojnog elektroenergetskog prstena. Procijenjena vrijednost je 1,2 miliona €, radovi će početi u 2019 g. Ugovoreni su radovi na izgradnji žičare, po principu "projektuj-izgradi". Vrijednost ugovora iznosi 7.988.000 €. Žičara je dužine 1140m, sa 7 sjedišta, kapaciteta 2600 skijaša na sat i 3 km ski staza, prosječne širine 40m. Rok za izradu projekta i izgradnju žičare je 18 mjeseci od dana dobijanja građevinske dozvole, kao i za izradu tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja ski staza sa 30 cm snijega za vrijeme od 60h kod vlažne temperature (-5 C°).

2..Realizacija višegodišnjeg kapitalnog projekata Đalovića pećina, planiran je da se završi do kraja 2020. godine, vrijednost investicije je cca 12 miliona eura. Završena je izrada studije opravdanosi turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnim rješenjem uređenja dijela pećine i kompletnom infrastrukturom do pećine. Realizacija projekta Đalovića pećina planirana je u šest paralelnih faza i to:

U oviru prve faze, urađen je i revidovan Glavni projekat za izgradnju pristupnog puta Bistrica-Manastir Podvrh, u dužini od 5,5 km. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i dobijena građevinska dozvola za izgradnju tog puta. Takođe su ugovoreni i radovi na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh za iznos od 3,3 miliona eura. Radovi teku planiranom dinamikom. Urađen je Glavni projekat za izgradnju turističke pješačke staze od Manastira Podvrh do ulaza u pećinu, čija će izgradnja koštati 250.000 €.

Završena je izrada Glavnog projekta elektro-energetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine i to: Dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica, glavna trafostanica 35/10kV "Bistrica", kao i trafostanica 10/04 Kv kod Manastira Podvrh. Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 2,0 miliona eura. Planirani period relizacije je 2019.godina.Ugovoreni su radovi na izgradnji žičare dužine cca 1.700m, kapaciteta 75 osoba na sat, po principu "projektuj i izgradi". Kabine su konforne gondole za 8 putnika, sa maksimalnom brzinom kretanja užeta do 5m/s. Vrijednost ove investicije iznosi 3,9 miliona €. Rok za izradu tehničke dokumentacije i za izvođenje radova je 18 mjeseci od dana izdavanja građevinske dozvole.

Početak izgradnje žičare dodatno je uslovjen izgradnjom elektro-energetske infrastrukture do Manastira.

U toku je izrada Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti pećine sa objektima na ulaznom platou. Početak radova na uređenju unutrašnjosti pećine je uslovjen završetkom izgradnje žičare. Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 1,6 miliona €.

U toku je izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno –servisnih objekata za vodovodnu infrastrukturu, Nakon završetka izgradnje žičare, moći će se raditi ispitni bunari, na lokaciji izlazne stanice.

Infrastrukturni objekti za potrebe pećine, Vizitoring centar, gradiće se u MZ-Bistrici, površine oko 500 m², sa svim pratećim sadržajima. Nakon izrade idejnog rješenja raspisaće se tender za izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke". Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 800.000 €.

3. Izgradnja gradskog kolektora

Projekat se realizuje u tri faze. Prva faza, čija je realizacija u toku, obuhvata projektovanje i izgradnju glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-Faza 1 (PPOV-Faza 1) kapaciteta 20 000 ekvivalent stanovnika (ES). Ostale dvije faze obuhvataju dodatnu izgradnju kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima i shodno tome odgovarajuće povećanje kapaciteta PPOV. U cilju realizacije projekta u periodu od 2007 godine pripremljeni su Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem (2007) i Idejni projekat (2013 god.), koji su predstavljali osnovu za sve dalje aktivnosti.

Nakon obezbjeđenja bespovratnih sredstava iz fonda IPA 2011, sprovedena je tenderska procedura od strane Delegacije Evropske Unije i 2014. godine ugovoren projektant i izvođač radova na izgradnji glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u iznosu od 3,110.803,61 eura. Opština Bijelo Polje je u saradnji sa PROCON-om sprovedla tendersku proceduru i 2015. godine ugovorila revidenta glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora, dio sekundarne kanalizacione mreže i PPOV-a-Faza 1 u iznosu od 447.830,00 eura. Ovaj Ugovor se finasira iz kreditnih sredstava Evropske Investicione Banke (EIB) po osnovu Ugovora o prenosu kreditnih sredstava, zaključenog između Ministarstva finasija, Opštine Bijelo Polje, Ministarstva održivog razvoja i turizma i PROCON-a.

Prva faza Projekta koja obuhvata projektovanje i izgradnju glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je u završnoj fazi. U toku su aktivnosti primopredaje izvedenih radova, tehničkog prijema i izdavanje upotrebne dozvole. Očekujemo da će ove aktivnosti biti realizovane do kraja januara 2019 godine.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV-a-Faza 1, procijenjena vrijednost je oko 6 (šest) miliona eura. Za ovaj dio Projekta urađen je Idejni projekat i sprovedeno je i niz drugih aktivnosti kao preduslov za uspješnu objavu međunarodnog tendera za odabir najpovoljnije kompanije koja će realizovati Projekat „Projektovanje i izgradnja PPOV u Bijelom polju –Faza 1“.

Tokom 2015. godine Opština Bijelo Polje je u saradnji sa PROCON-om i u saradnji sa tehničkom podrškom obezbijeđenom od strane Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF), pripremila nacrt tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV-Faza 1 za izbor projektanta i izvođača radova, sprovedla tendersku proceduru i ugovoren je revident glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova. Takođe je urađen i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Vlada Crne Gore je, na osnovu Okvirnog sporazuma zaključenim sa EIB-om, za realizaciju projekata PPOV-Faza 1 u Bijelom Polju, opredijeljen iznos od 3,297.000,00 eura. Od ovih sredstava se finasira ugovor za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova, dok je za projektovanje i izgradnju PPOV-a-Faza 1 neophodno još 2,849.170,00 eura.

Kako bi obezbijedili navedena nedostajuća sredstva Opština Bijelo Polje je, u saradnji sa PROCON-om i Ministarstvom održivog razvoja i turizma u 2016. Godini, pripremila aplikaciju za procesuiranje kod WBIF fonda. Aplikacija je dopunjena u 2017. godini i aplicirana u okviru III Poziva WBIF-a i zvanično dostavljena na razmatranje u decembru 2017. godine.

Tokom 2018 godine ostvarili smo značajan napredak u realizaciji ovog Projekta kroz sledeće aktivnosti:

- Usaglašen je nacrt tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV-a-Faza 1. Predstoji obezbjeđivanje saglasnosti na dokument i objavu međunarodnog tendera od strane svih uključenih institucija na realizaciji ovog Projekta.- Sprovedena je procedura izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za PPOV i obezbijeđena saglasnost od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.- Obezbijedena su sredstva za eksproprijaciju zemljišta predviđenog za

izgradnju PPOV a u iznosu od 265.451,00 eura i postupak eksproprijacije će biti završen do kraja 2018 godine.- Skupština opštine Bijelo Polje je u maju mjesecu ove godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju iz sredstava EIB- a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Između strana potpisnica, Ministarstva finasija, Opštine Bijelo Polje, Ministarstava održivog razvoja i turizma i PROCON-a, usaglašen je nacrt Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a

- Na 19. sjednici Upravnog odbora WBIF-a, koji je održan u Luksemburgu 6 decembra ove godine, na osnovu pripremljene aplikacije odobrena su bespovratna novčana sredstva za Projekat izgradnje PPOV a-Faza 1 u Bijelom Polju u iznosu od 3,0 miliona eura. Predстоji potpisivanje Ugovora o grantu.

Radovi na izgradnji glavnog gradskog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže –Faza 1 su u završnoj fazi i u toku je procedura primopredaje i izdavanje Upotrebne dozvole.- Sa DOO Vodovod „Bistrica“ iz Bijelog Polja, u toku je procedura oko preuzimanja izgrađenog kolektora I PPOV na dalje upravljanje, kao i obuka koju će Izvođač radova obaviti sa imenovanim timom iz kompanije Vodovod „Bistrica“ radi što boljeg i kvalitetnijeg upravljanja i rukovanja sa ugrađenom opremon na svim do sada izgrađenim objektima u sastavu ovog Projekta. „

Odbornik Ćemal Zoronjić je postavio sljedeće odborničko pitanje:“ Šta je do sada uradjeno u oblasti razvoja sela i zaštite životne sredine i šta se planira u narednom periodu. Obzirom da smo otvorili i najvažnije i najskuplje poglavje u pregovorima sa Evropskom unijom poglavje 27 mislim da je ovo veoma značajna materija i moramo se i na lokalnom nivou posvetiti rješavanju ovih pitanja.”

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Čorović je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Ćemala Zoronjića: „Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj osnovan je sredinom 2015. godine kao organ u sastavu lokalne uprave Bijelo Polje. U prvih pola godine rađeno je na ispunjavanju formalno-pravnih obaveza, popuni kadrova i stvaranju tehničkih i kancelarijskih uslova koji su neophodni za funkcionisanje i rad svakog organa. Od 2016. godine Sekretarijat radi punim kapacitetom. Dosta toga je urađeno na polju ruralnog i održivog razvoja, pojedinosti su date u detaljnim godišnjim izvještajima o radu Sekretarijata. Pošto bi trebalo više vremena kako bi se iznijelo sve što je urađeno, ovdje će se dati glavni poslovi koje je Sekretarijat realizovao u predhonom trogodišnjem periodu:

U ruralni i održivi razvoj kroz godišnje programe podsticajnih mjera, iz lokalnog Budžeta a kroz rad Sekretarijata uloženo je 160 000 eura direktnih i bespovratnih sredstava. Program sadrži set mjer koje se odnose na: stvaranje i poboljšanje ekonomskog ambijenta ruralnog područja; unapređenje socijalnog, kulturnog i sportskog života na selu; razvoj poljoprivrednih udruženja; zaštitu od prirodnih i drugih hazarda; unapređenje pašnjaka i stanja biodiverziteta; razvoj Mjesnih zajednica kroz podršku nabavke opreme i adaptaciju kancelarija i radnog prostora; promociju i edukaciju iz oblasti ruralnog i održivog razvoja kroz finansiranje projekata edukativnog karaktera; održivo korišćenje zemljišta kroz podršku refundiranja troškova za radove nastale sa ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta, proširivanje kapaciteta i povezivanja odvojenih parcela; podršku organskoj proizvodnji; podršku očuvanja broja grla, komada stoke koja je uništena usled elementarnih nepogoda ili prirodnih rizika itd.

- U saradnji sa turskom organizacijom TIKA a preko Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, u više navrata obezbijeđen je određeni broj plastenika kapaciteta 100m² sa sistemom za navodnjavanje kap po kap vrijednosti oko 30 000 eura. Takođe, u saradnji sa TIKA-om za jedan broj novih pčelara iz Bijelog Polja obezbijeđene su košnice sa formiranim rojevima pčela i pčelarska oprema, a u planu je saradnja sa TIKA-om i u narednom periodu.
- Kroz projekat koji je realizovao Sekretarijat za ruralni razvoj u saradnji sa Centrom za kulturu iz Bijelog Polja unaprijeđen je servis građana tzv. info-bus, na način što smo remontovali

prevozno sredstvo adaptirano u vidu pokretne seoske biblioteke, i nabavili preko 100 naslova stručne literature iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, koja je kroz pomenuti servis info-busa, po simboličnoj cijeni od 1 eura na godišnjem nivou dostupna svim poljoprivrednim proizvođačima Bijelog Polja na kućnom pragu.

- U saradnji sa Fondom za razvoj poljoprivrede IFAD i saradnji sa kolegama iz drugih Sekretarijata uspješno je pripremljena projektna dokumentacija i realizovana tri projekta za seosku infrastrukturu, asfaltiran je jedan prutni pravac u dužini od 500 m a rekonstrukcija i izgradnja dva seoska vodovoda u Dobrakovu i Pavinom Polju su u toku.
- Svakodnevno u Sekretarijatu se obavljaju poslovi savjetodavnog tipa, službenici pomažu građanima u ispunjavanju zahtjeva za subvencije, učestvuju u raznim okruglim stolovima, radionicama i informativnim skupovima itd.
- Na polju zaštite životne sredine u kontinuitetu se obavljaju poslovi savjetodavnog karaktera kao i poslovi vezani za procjenu uticaja projekata na životnu sredinu i strateška procjena uticaja. Realizovan je niz projekta u saradnji sa NVO sektorom i mdijma iz Bijelog Polja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i prirode, navešću samo dio projekata kao što su: „Razmisli i otpad je resurs“ Projekat realizovan u saradnji sa MORT-om; „Eko zona“ projekat realizovan sa Radijom Bijelo Polje; „Poljoprivredna panorama“, Novogodišnji bazar; Posjeta sajmovima u Novom Sadu i Subotici, Susreti škola – Sipanje, „Ekologija nije biologija“, „Promocija zdrave hrane u Srednjoj stručnoj školi“ Dani Bjelasice itd. mnogo je ovakvih i sličnih projekata koji su podržani od strane sekretarijata.
- U oblasti izrade planske dokumentacije Sekretariat za ruralni i održivi razvoj izradio je:

- 1) Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2016-2020. god. Plan je usvojen u SO i u fazi je realizacije.
- 2) Lokalni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja za period 2018 – 2023. godine. Plan je usvojen i u fazi je realizacije.

U fazi izrade su:

- 1) Lokalni plan zaštite životne sredine Bijelog Polja za period 2019-2023. godine i
- 2) Lokalni plan razvoja malinarstva Bijelog Polja za period 2019-2023.

U fazi pripreme je Lokalni plan razvoja ruralnih područja za period 2019-2023. Godine

Većinu aktivnosti definisanih kroz ove lokalne planove pratiće i realizovati Sekretariat za ruralni i održivi razvoj, pa mjere i aktivnosti definisane ovom planskom dokumentacijom biće dio poslova koje će u narednom periodu obavljati ovaj Sekretariat.

- Kada su u pitanju IPA projekti, Sekretariat je u saradnji sa partnerskom prekograničnom opštinom Priboj iz Srbije izradio Projekat vrijednosti 157 000 eura, koji ima za cilj sanaciju 12 nelegalnih odlagališta na obalama Lima i nabavku parkovskog mobiliojara koji će biti montirani na tim mjestima. Kroz projekat će se ozeleniti lokacije na kojima se trenutno nalaze pomenuta nelegalna odlagališta, te lokacije biće ograđene i biće montiran video nadzor, ove parcele, umjesto smetlišta građanima će služiti kao mini parkovi za odmor i rekreaciju. Takođe, kroz ovaj projekat biće nabavljena oprema za ispitivanje kvaliteta vode, vrijednosti 50 000 eura, pomoću koje ćemo, nakon što obučimo dva službenika Sekretarijata, moći da vršimo i u svakom trenutku imamo stanje kvaliteta voda na području opštine. Projekat je prihvaćena, a u tekućoj godini slijedi implementacija istog. Već radimo na idejama za neke druge IPA pozive pa će na taj način pokušati da nadomjestimo inače skromna sredstva koja se izdvajaju za potrebe rada Sekretarijata.
- U narednom periodu u Sekretarijatu očekujemo mnogo više posla imajući u vidu otvaranje poglavlja 27 – zaštita životne sredine u pregovaračkom procesu sa EU, i imajući u vidu jasno definisane mjere u Lokalnim planovima koji su donijeti ili su u fazi donošenja a čija realizacija se očekuje u narednom periodu.

Ovo je samo dio glavnih aktivnosti i planova Sekretarijata, šta je još sve urađeno može se naći, kao što je rečeno u redovnim godišnjim izvještajima o radu Sekretarijata.“

Odbornik Radosav Nišavić je postavio sljedeće odborničko pitanje: „ U kojoj fazi je izgradnja vodovoda za Zaton i kad se planira njegovo puštanje u rad? „

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić je dao odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Radosava Nišavića koje glasi: „Dužina projektovanog primarnog voda vodovoda Zaton iznosi 10 km i 200 m, sekundarnog voda 2,3 km, i akvadukta preko Lima 70 m. Priključak je projektovan u naselju Ribarevine sa postojećeg gradskog vodovoda Ø 500. Predračunska vrijednost radova iznosi cca 600.000,00 €.

Realizacija projekta izgradnje ovog vodovoda je planirana u tri faze. Prva faza u dužini od 3 km je realizovana.

Zbog neriješenih imovinskih odnosa na prvoj fazi moralo se pristupiti preprojektovanju i izmjeni trase u dužini od 2,8 km, što je usporilo dinamiku radova na izgradnji I faze.

Opština Bijelo Polje je budžetom planirala sredstva za nastavak radova na izgradnji vodovoda Zaton, a u pregovorima smo sa Direkcijom javnih radova Crne Gore oko preuzimanja finansiranja kompletног ovog projekta. Završetak radova na izgradnji vodovoda Zaton se očekuje u naredne dvije godine.“

Odbornik Radosav Nišavić je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje istakao da od 1996. godine posebno od 2006. godine u budžetu Opštine Bijelo Polje projektovana su određena sredstva za izgradnju vodovoda Zaton. Recimo 2006. godine 100.000,00 hiljada , 2007. godine 150.000,00 hiljada , 2008. godine 120.000,00 hiljada, 2009. godine 80.000,00 hiljada, 2010. godine 70.000,00 hiljada da bi se ovih zadnjih godina taj nivo odnosno visina tih projekata i sredstava smanjivala da bi 2019. godine iznosila 40.000,00 hiljada. Takođe je istakao da nije zadovoljan odgovorom gospodina Minića.

Odbornik Radosav Nišavić je postavio dodatno odborničko pitanje direktoru Direkcije za izgradnju i investicije koje glasi: „Da li je samo problem u vodovodu Zaton ili je problem , tehničke prirode. Ovo pitanje su odbornici SNP postavili najmanje deset puta ovom oraganu a i republičkim organima. Ovdje je u Skupštine opštine odgovoreno od strane stručnih lica vodovoda da vodovod Zaton se ne može priključiti na gradski vodovod na Ribarevinama niti na hlornoj stanici Ravnoj Rijeci odnosno Pobrdici a to iz razloga što ne dostaju dvoljni količine vode ni za sada priključnog gradsko područje. Da bi vodovod Zaton priključili na hlornu stanicu potrebno je izgraditi kaptažu a na izvoru kaptirati novu izvoriste do hlorne stanice u dužini od 4,5 km. Pa vas pitam dodatno mnoje pitanje da li su u svim ovim projektima za izgradnju i završetak vodovoda u Zaton, planirani i ovi radovi do hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije je kazao da će odgovor na dodatno odborničko pitanje odbornika Radosava Nišavića saopštiti na narednoj sjednici.

Odbornik Radosav Nišavić je postavio drugo odborničko pitanje koje glasi: „ U kojoj fazi realizacije, tj.šta je do sada urađeno na projektu otvaranja planine Bjelasica?“

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić je dao odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Radosava Nišavića koje glasi: „Realizacija višegodišnjeg Projekta Ski centar “Cmiljača”, planiran je da se završi do 2022 godine i koštaće oko 23 miliona eura. Do sada je urađeno sljedeće:

1) Glavni projekat sa revizijom i elaboratom eksproprijacije za putni pravac R.Rijeka-Latinska kosa-Jasikovac-Cmiljača u dužini od 15,5 km, koji će povezivati Ski centar “Cmiljača” sa magistralnim putem M21, riješeni su imovinski odnosi i dobijena građevinska dozvola.

2) Za dionicu puta Ravna Rijeka – Latinska kosa - Jasikovac, urađen je prvi sloj asfalta u dužini od 4,8 km, kao i most na rijeci Ljuboviđi. Takođe, urađen je projekat za sanaciju klizišta na ovoj dionici puta, a radovi će početi u narednoj godini.

U nastavku trase ovog puta u dužini od 5,0 km, izvode se radovi na proboru te dionice, koji su u završnoj fazi.

A na preostaloj dionici trase puta do Cmiljače u dužini od 5 km, ugovoreni su radovi na proboru i izvođač će biti uveden u posao u 2019.godini, kada vremenski uslovi to dozvole.

3) U toku je izrada projekta Bazne stanice, površine 1200m² sa 300 parking mjesata.

4) Potpisani je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“.

5) U proceduri je raspisivanje tendera za odabir izvođača radova na izgradnji trafostanice 35/10Kv, koja će se graditi na Bjelasici, a napajaće se dalekovodom iz R.Rijeke i dalekovodom iz Mojkovca u cilju stvaranja elektro-energetskog prstena.

6) Potpisani je ugovor za izgradnju žičare, po principu “projektuj-izgradi”. Žičara je dužine 1140 m, sa 7 sjedišta, kapaciteta 2600 skijaša na sat i 3 km ski staza, prosječne širine 40 m.

Odbornik Radosav Nišavić je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo da je 2006. godine u Budžetu Opštine Bijelo Polje izdvojeno 1.000.000,00€ milion za izgradnju puta na dionici Ravna Rijeka – Cmiljača. I tada se počelo raditi sa vrha Turjaka, znači na nadmorskoj visini od 1800m odakle je trebalo da idu nekoliko žičara put Doma Cmiljače. Tad je to stopirano jer je došlo do saznanja da se devastira projekat i da se ne pravi sa vrha planine Bjelasice put nego da se počne normalno od Ravne Rijeke pa nadalje. Godinama se iz budžeta Opštine Bijelo Polje i kapitalnog budžeta države Crne Gore odvajaju velika sredstva odnosno planiraju, da li se odvajaju to je pitanje, planiraju se velika sredstva za otvaranje Projekta pravljenje Bjelasice.

Skoro smo čuli i izjavu premijera da je ta projekat vrijedan oko 40.000.000,00 € miliona i da je on u toj drugoj završnoj fazi. Ja se poštovani gradjani bojam da put Ravna Rijeka – Jasikovac ne pretekne odnosno preskoči rekord dužine izgradnje puteva u Crnog Gori pod vlašću DPS koji trenutno iznosi 25 godina a radi se o dionici puta zbog gradjana Nikšić – Cetinje koji je započet prije 25 godina dosad je uradjeno 7km. Međutim, dužina ovog puta je 15 km. Ovo pitanje postavljam nekoliko puta i ovdje u Skupštini opštine i u parlamentu Crnogorskem i uvijek dobijem odgovor da je u toku izgradnja i u toku je priprema tendera, u toku je elektrifikacija Bjelasice. Prije 10 godina sam u ovom parlamentu dobio odgovor da je u toku elektrofikacija pa i na Bjelasici izgradnja trafostanice neznam kojih vrijednosti tih 35/10Kv znači to sam čuo iz usta gospodina Tarzana Miloševića u ovoj Skupštini. Ja sam od iste Direkcije prošle odnosno predprošle godine to jest 2017. godine odvojeno 6,5 miliona eura za završetak puta Ravna Rijeka - Jasikovac

Odbornik Radosav Nišavić takođe je postavio dodatno odborničko pitanje koje glasi:
„Šta je bilo sa tih 6,5 miliona eura ako znamo da je u ovoj godini probijeno samo novog puta 2,7 km i to sa ogromnim problemima, odronima, itd.

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić je kazao da će odgovor na dodatno odborničko pitanje odbornika Radosava Nišavića saopštiti na narednoj sjednici Skupštine.

Odbornik Vladan Rudić je postavio sljedeće odborničko pitanje:“ Koliko će unaprijediti sport nova Strategija razvoja sporta u opštini Bijelo Polje u narednom periodu?”

Direktor JU Centar za sport i rekreaciju je dao odgovor na postavljeno odborničko pitanje Vladana Rudića koji glasi: „Strategija razvoja sporta na teritoriji opštine Bijelo Polje je donešena za period 2018-2021 godine. U širem okviru sagledavanja predstavlja garant da će sport kao javni interes biti dostupan svim građanima, bez obzira na uzrast, fizičku sposobnost, rod, invaliditet, nacionalnu, etničku pripadnost, političku pripadnost, imovinsko stanje i drugo lično svojstvo. Permanentnim izvršavanjem aktivnosti, koje su postavljene kroz akcioni plan za predstojeći period planiranog razvoja sporta, stvorićemo uslove za zdravo, bezbjedno, humano, fer, tolerantno i slobodno bavljenje sportom, kroz kontinuiranu podršku unapređenja stanja u oblasti sporta.

Vjerujemo, da ćemo vođeni principima koji su utvrđeni ovom Strategijom razvoja sporta u budućem periodu prvenstveno uvećati broj sportista, omasoviti broj sugrađana koji imaju potrebu za sportskom rekreacijom, i kontinuirano osnaživati školski sport. Istovremeno realizacijom strateških

definisanih ciljeva uvjereni smo da će se stvoriti ambijent u kom će se sportski subjekti efikasnije afirmisati, gdje će imati uslove za bolji rad na svom daljem usavršavanju.

Svi strateški principi se implementiraju u ciljeve razvoja sporta kroz aktivnosti, kao i njihove nosioce. Ciljevi se sprovode Akcionim planom koji će unaprijediti i trasirati razvoj sporta u Bijelom Polju. Akcioni plan verifikuje jasnu sadržinu i obim aktivnosti, nosioce aktivnosti i vremenski okvir realizacije ciljeva. Ističemo da su ciljevi strategije u užem smislu sledeći:

1. Uspostavljanje Sistema za osnivanje i rad sportskih organizacija
2. Podsticanje i unapređenje sportske aktivnosti djece, učenika, studenata
3. Promovisanje sporta i podsticanje građana na bavljenje sportskim aktivnostima
4. Unapređenje i promocija sporta osoba sa invaliditetom
5. Podsticanje i promocija vrhunskog sporta
6. Unapređenje zdravstvene zaštite i sprečavanje negativnih pojava u sportu
7. Podsticanje istraživačko – razvojnog, vaspitno – obrazovnog i stručnog kadra u sportu, kao i stručno osposobljavanje u sportu
8. Unapređenje stanja sportske infrastructure u Bijelom Polju

Na kraju treba istaći neke od najuočljivijih indikatora koji će u budućem periodu odrediti mjeru unapređenja sporta u opštini Bijelo Polje, a koji su planirani i inkorporirani u Akcionom planu kao verifikacija postignutog cilja.

Tu mislimo na sledeće aktivnosti:

- Uspostavljanje Registra za sport u opštini Bijelo Polje,
- Podrška lokalnim školskim i studentskim sportskim organizacijama kroz raspisivanje javnog konkursa za sufinansiranje
- Edukacija građana o važnosti bavljenja sportskim aktivnostima kroz seminare i predavanja
- Podrška sportskim organizacijama kroz raspisivanje konkursa za finansiranje i sufinansiranje od strane Opštine
- Edukacija osoba sa invaliditetom o važnosti bavljenja sportom kroz organizovanje seminara, predavanja
- Podrška sportskim klubovima osoba sa invaliditetom kroz sufinansiranje sportskih klubova
- Ustanoviti način i kriterijume promocije i podsticaje Vrhunskog sporta
- Organizovati info sesije o negativnom uticaju nedozvoljenih sredstava u sportu na zdravlje sportiste/rekreativca
- Donošenje podzakonskih akata o kofinansiranju naučno istraživačkih radova u oblasti sporta
- Rekonstrukcija gradskog stadiona
- Rekonstrukcija atletske staze
- Izgradnja sportsko rekreativne trim staze na Obrovu
- Opremanje teretane u sportskoj dvorani
- Stvaranje uslova za rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom kroz obezbeđivanje pristupačnosti sportskih objekata i javnih površina za bavljenje sportom
- Rekonstrukcija fiskulturne sale OŠ "Marko Miljanov"
- Izgradnja ski centra "Bjelasica"

Odbornik Radosav Nišavić je reagovao da se zloupotrebljava institut odborničkog pitanja jer se postavljaju pitanja koja se odnose na ono što je Skupština usvojila i postavio je pitanje da li su sva odbornička pitanja postavljena u zakonsom roku. Takođe je predložio da treba ograničiti vrijeme za davanje odgovora na odborničko pitanje.

Predsjednik Skupštine Abaz Dizdarević je kazao da su sva odbornička pitanja postavljena u zakonom predviđenom roku i da pravo na odgovor nije vremenski ograničeno već u zavisnosti od pitanja, takve odgovore i dobijamo.

Odbornik Adnan Striković je istakao da institut odborničkog pitanja podrazumijeva konkretno pitanje koje zahtijeva konkretan odgovor i da nema potrebe za obrazloženjima ni za diskusijama koje traju u nedogled.

Predsjednik Skupštine Abaz Dizdarević je kazao da institut odborničkog pitanja u lokalnom parlamentu doprinosi transparentnosti rada lokalne uprave, tako da se odbornici ne mogu ograničavati u smislu pitanja koja će postavljati.

Odbornik Nikola Raosavljević je sugerisao odbornicima da čuvaju svoj odbornički integritet i da ne postavljaju pitanje koje se tiče nečega što je svima opšte poznato i sto je Skupština usvojila. **Odbornica Azra Mulić** je postavila odborničko pitanje koje glasi: "Kako ocjenjujete stanje u kulturi, uzimajući u obzir brojna dešavanja, održane festivali i manifestacije, kao i to da Bijelo Polje važi za grad kulture?"

Odbornica Vesna Pavićević je kazala da je članom 59 Poslovnika predviđeno da odbornik ima pravo da postavi odborničko pitanje predsjedniku Opštine, glavnom administratoru, starješini organa uprave i rukovodiocu javne službe, čiji je osnivač Opština, što znači ukoliko odbornik koristi to svoje pravo on može da pita sve ono što ga interesuje vezano za rad lokalne samouprave. Svako ima pravo da odgovor osmisli na način koji će biti jasan odborniku koji je postavio pitanje i svim gradjanima koji očekuju odgovor na to pitanje.

Odbornik Adnan Striković je istakao da reakcije odbornika oposicionih partija vezano za institut odborničkih pitanja, treba shvatiti kao normalnu, kulturnu, poslovničku reakciju, a ne kao nešto što je protiv nekog odbornika ili nekog sekretara.

Odbornica Vesna Pavićević je proceduralno istakla da se u članu 60 Poslovnika kaže da odborničko pitanje treba bude jasno formulisano i ne može primiti obilježje rasprave. Ukažala je na kršenje člana 62 Poslovnika kojim je predviđeno da odbornik koji nije postavio odborničko pitanje ne može govoriti povodom odborničkog pitanja, odgovora na odborničko pitanje, komentara odgovora drugog odbornika.

Direktor JU Ratkovićeve večeri poezije, Kemal Musić u odgovoru na odborničko pitanje je pojasnio: "Bijelo Polje je u 2018. godini nastavilo sa kvalitetnim kulturnim događajima i time još više učvrstilo poziciju važne kulturne destinacija u regionu. Tako smo 2018. godine u našem gradu imali priliku da vidimo najznačajnije stvaraoce iz regiona i svijeta. Ratkovićeve večeri poezije, ustanova od nacionalnog značaja. Dakle, pocrtavam ovo od nacionalnog značaja, zbog svih komentara na prethodnim sjednicama. Dakle od nacionalnog značaja, ugostila je pjesnike iz Rusije, Amerike, Škotske, Perua, Luksemburga, Poljske, Holandije, Engleske, Švajcarske i zemalja regionala, a centralna figura festivala bio je Don Paterson, jedan od najznačajnijih pjesnika u Evropi. U okviru Ratkovićevih večeri poezije uživali smo u fenomenalnom koncertu regionalne muzičke zvijezde Đorđa Davida. Ljubitelji likovnih umjetnosti imali su priliku da vide rade jednog od najznačajnijih konceptualnih umjetnika ovih prostora – Jusufa Hadžifejzovića. Takođe, na Džez festivalu nastupila je čuvena Beti Đorđević i džez muzičari iz Rusije, Austrije i zemalja okruženja. Centar za kulturu je, takođe, imao uspješnu godinu. Festival dramskih amatera i Festival tamburaških orkestara su dostigli visok umjetnički nivo. Tamburaški orkestri iz Mađarske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i ove godine su oduševili publiku, a Frajle i Hari Mata Hari učinili da na Festival tamburaških orkestara u Bijelom Polju dostigne nivo kakav Bijelo Polje zaslужuje. "Hasanaginica" je doživjela svoje novo izdanje, novo tumačenje i čitanje u specifičan način u ambijentu Etno sela "Vuković", u izvedbi Bjelopoljskog pozorišta. Gradski hor Centra za kulturu je u Beogradu pokazao i profesionalnim horovima kako male sredine mogu dostići veliki umjetnički nivo. Za ljubitelje rok muzike zadužen je festival "Ušće fest". Ove godine, na mjestu gdje se Bistrica uliva u Lim, svoju neprolaznost potvrdili su YU grupa i Alen Islamović. Muzej je i ove godine organizovao tradicionalnu izložbu "Bjelopoljsko likovno proljeće", nekoliko etnoloških izložbi, a Muzička škola je dopunila kolekciju zlatnih, srebrnih i bronznih lira sa raznih takmičenja u Crnoj Gori.

Osim ovoga, u Bijelom Polju su realizovane brojne književne večeri, izložbe slika, muzički koncerti, pozorišne predstave. Bjelopoljskom ulicom Slobode prošetale su umjetničke veličine:

Dževad Karahasan, Božo Koprivica, Sinan Gudžević, Petar Ćuković, Andrej Nikolaidis, Dragoljub Đurićić i mnogi drugi. U Bijelom Polju je ove godine predstavljena visoka kultura. Afirmisana je crnogorska umjetnost. I još jednom smo potvrdili da smo grad kulture. Grad koji ima ovakvu kulturu, ne treba da brine za svoju budućnost, jer kultura je ono po čemu se prepoznajemo, po čemu nas pamte i pominju."

Odbornik Marko Ljujić je postavio sljedeće odborničko pitanje: "S obzirom da Turistička organizacija Bijelo Polje ne radi punim kapacitetima tokom čitave godine , već isključivo periodično kada se pripremaju ili organizuju određene manifestacije , da li ste mišljenja daje iznos od tri hiljade eura za troškove goriva, pet hiljada eura za materijalne troškove (telefon, kanc . materijal i drugo) i šest hiljada eura za troškove dizajna i štampe i promotivnog materijala prevelik, s obzirom da je Bijelo Polje jedna od najzaduženijih Opština u Crnoj Gori?"

Direktorica TO Bijelo Polje, Violeta Odbradović je dala sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje Marka Ljujića: „Konstatacija da TOBP radi isključivo periodično tj. kada se organizuju ili pripremaju određene manifestacije nije tačna.

TO Bijelo Polje tokom čitave godine obavlja značajan broj aktivnosti koje su joj kako Odlukom o osnivanju Turističke organizacije Bijelo Polje tako i na osnovu Programa rada i finansijskog plana koji donosi svake godine definisane, a to su u 2017. godini bile :

- informativna djelatnost

promocija – prezentacija turističke ponude Bijelog Polja(učešće na sajmovima turizma , promocija manifestacija , projekata i događaja)

- organizovanje i učestvovanje u manifestacijama
- pružanje podrške privrednim subjektima i fizičkim licima koji obavljaju djelatnost u turizmu i sa turizmom usko povezanih djelatnosti
- Izdavačka djelatnost (izrada i štampanje promotivnog materijala)
- apliciranje na Javnim pozivima za dodjelu sredstava (projekti u oblasti turizma)
- prijava boravka stranaca u Opštini (zakonska obaveza od 2016.)
- saradnja sa svim relevantnim institucijama(Opština Bijelo Polje , MORT , NTO CG , lokalne turističke organizacije) , privrednim subjektima , NVO sektorom i pojedincima koji se bave djelatnošću u sektoru turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva
- sve ostale aktivnosti koje su Odlukom o osnivanju TOBP , statutom i Programom rada definisane

Kao najvažniju aktivnost TOBP izdvojila bih kontinuirano unapređenje i promociju turističkih potencijala Opštine Bijelo Polje i njihovu valorizaciju kao i podizanje turističke ponude Opštine Bijelo Polje na što veći nivo , dakle to je jedna od najbitnijih aktivnosti koju obavlja TOBP tokom čitave godine.

O svim ovim pojedinačno realizovanim aktivnostima možete se informisati u Izveštaju o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017. godinu kao i za prethodne godine koji je transparentan i mogu se naći na sajtu Turističke organizacije Bijelo Polje www.tobijelopolje.co.me kao i na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

Što se tiče pojedinih stavki rashodne strane finansijskog iskaza TOBP koji ste u pitanju naveli niste precizirali za koju godinu mislite tačno. Ukoliko se odnosi na 2017. godinu kao poslednji finansijski izvještaj, onda podaci koje ste naveli nisu tačni. Takođe finansijski izvještaj za 2017. godinu kao i prethodne su transparentni i možete ih naći na gore pomenuti sajтовima gdje su iskazani tačne iznosi pomenutih stavki rashoda TOBP. ”

Odbornik Marko Ljujić je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje istakao da nije zadovoljan odgovorom jer se u odborničkom,pitanju bavio samo rashodnom stranom. Naveo je da su se nekoliko puta obraćali TO Bijelo Polje zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama za dostavu zvaničnih podataka, ali da nikada nijesu dobili odgovor.

Odbornik Marko Ljujić je postavio drugo odborničko pitanje direktoru DOO“Komunalno-Lim“ Radenku Vujoševiću: „Na koji način DOO“Komunalno-Lim“ Bijelo Polje obezbeđuje prohodnost puteva, imajući u vidu informaciju da stanovnici Vraneške doline veoma teško funkcionišu tokom zimskih mjeseci?“

Direktor DOO“Komunalno-Lim“ Radenko Vujošević je dao sljedeći odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Marka Ljujića: „Prohodnost lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje tokom godine obezbeđuje DOO“Komunalno-Lim“, angažovanjem svoje putarske službe koja funkcioniše u okviru RJ Putevi.

Odžavanje lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu vrši se po Planu programu rada, prije svega kroz tekuće održavanje, angažovanjem putara na održavanju propusta, posipanju šljake, rizle ili soli, čišćenju i uklanjanju odrona itd, kao i angažovanjem neophodne mehanizacije (snjegočistača i specijalnih mašina), kada se utvrdi stvarna potreba za uklanjanjem snijega, kao i posipanjem soli ili rizle na navedenim putevima. Takođe navodimo da DOO“Komunalno-Lim“ vrši održavanje puteva u zimskom periodu jednim dijelom i preko podizvođača (fizičkih ili pravnih lica) koji imaju zaključene ugovore sa našim Društvom za navedene poslove, kada se za istim javi potreba.

Kako su opštinski putevi razvrstani u tri kategorije prioriteta, to se isti po prioritetima i čiste u zimskom periodu.

Putevi I prioriteta su: gradske saobraćajnice, lokalni putevi gdje se odvija autobuski saobraćaj i na kojima ne bi smjelo doći do prekida u saobraćaju dužem od 2 dana. U ovu grupu puteva spada između ostalih i lokalni put Crkvice-Bliškovo-Stožer.

Putevi II prioriteta su: lokalni putevi gdje se odvija saobraćaj srednjeg inteziteta, a autobuski saobraćaj odvija se samo u ljetnjem periodu. Radi se o putevima na kojima može doći do prekida saobraćaja najviše 6 dana. Isti se čiste i održavaju nakon izvršenih radova na putevima I prioriteta. U drugu grupu prioriteta spadaju između ostalih i lokalni putevi: Tomašev-Potrk, Tomašev-Ljeska i Tomašev-Barice.

Putevi III prioriteta su svi ostali nekategorisani putevi na kojima će se intervenisati po potrebi da bi se obezbijedilo odvijanje saobraćaja.

Rad putara u zimskom periodu je organizovan tako da oni budu prisutni na putu u toku radnog vremena a u slučaju potrebe mogu se angažovati i mimo radnog vremena, tj. za vrijeme vikenda i praznika, posebno za vrijeme elementarnih nepogoda.

Shodno Planu i programu rada ovog Društva, utvrđen je raspored djelovanja putara na određenim putnim pravcima. Ovom prilikom Vam navodimo one putne pravce koji su predmet Vašeg interesovanja, a to su:

- Bliškovo-Stožer.....1 putar u kontinuitetu
- Tomašev-Galica-Sokolac.....1 putar -II-
- Tomašev-Ljeska.....1 putar -II-
- Tomašev-Potrk-Žaljevo.....1 putar povremeno

Kako je to postala dobra praksa i ove godine ćemo sa domicilnim stanovništvom kao podizvođačima (koji su preporuka predsjednika MZ) održavati one putne pravce koji se ne mogu održavati u zimskom periodu velikim snjegočistačima već specijalnim mašinama ili oruđem koje posjeduju isti. U konkretnom slučaju govorimo o putnim pravcima koji su predmet vašeg interesovanja , a to su:

MZ Pavino Polje

- Pavino Polje - Žuber.....2 km
- Pavino Polje - Krstače.....1.4 km
- Mahala - Gajine.....1 km
- Mahala - Grubešići - Grančarevska kosa.....9 km
- Mahala - Rajković.....2.5 km
- Regionalni put - Konjevića mahala.....2.5 km

- Babaići - Babaića brdo.....5 km
 - Vodenica - Žuber - Drenovac.....2 km
 - Vitkove staje - kapela Tomaševo.....10.5 km
 - Žuber - Živkovići - regionalni put.....3.2 km
 - Pavino Polje - Trafostanica.....5.5 km
 - Ploče - Selišta.....6.5 km
- MZ Tomaševo
- Kokovići - Drndari - Vojinovići - Baltići - Ćetkovići.....4 km
 - Kokovići - Modri do - Žujovića do.....8 km
 - OŠ - Damjanovići, Boškovići.....2 km
 - Tomaševo - Potrk.....8 km
 - Sokolovica - Duga njiva.....8 km
 - Tomaševo - Vitkove staje.....10 km
 - Tomaševo - Ljeska.....10 km
 - Tomaševo - Sokolac.....11 km
 - Sokolac - Pisana jela.....
- MZ Grab Kičava
- Žuber - Bijeli potok.....5 km
 - Grab - Bijov grob.....7 km
 - Pavino Polje - Biokovac.....3 km
 - Pavino Polje - Kičava.....7 km (4+3)
 - Pavino Polje - Grab - Dauti.....5 km
 - Pavino Polje - Osoje.....
- MZ Kovren
- Kovren - Bare.....3 km
 - Stožer - Bliškovo - Crkvice.....12 km

Po potrebi i izdatim nalozima od strane investitora biće obuhvaćeni i drugi putni pravci

Takođe je istakao da JKP Lim ne održava regionalni put, već samo gradske saobraćajnice i lokalne nekategorisane puteve. Regionalni put održava Crna Gora put. Naglasio je da su svi putevi prema Mjesnim centrima u pravcu Stožera i Barice prohodni."

Odbornik Marko Ljujić u komentaru na odgovor na odborničko pitanje istakao je da nije zadovoljan odgovorom jer se njegovo pitanje odnosilo na prohodnost i obezbjeđenje puteva a da je činejnica da početkom decembra JKP Lim nije uspio odgovoriti izazovu prilikom sniježnih padavina od nekih 20 cm snijega.

Sekretarka Skupštine Ajsela Pačariz je pojasnila da je članom .61 Poslovnika predvidjeno da lica iz člana 60.stav 1, koja su zadužena za davanje odgovora na odborničko pitanje, dužna su dati usmeni odgovor na sjednici Skupštine. Lice iz stava 1. ovog člana mogu dati odgovor na postavljena odbornička pitanja u pisanoj formi na zahtjev odbornika. Članom 62.Poslovnika predvidjeno je da odbornik koji je postavio odborničko pitanje na koji je dobio odgovor, ima pravo da u trajanju do 3 minuta, komentariše odgovor i da postavi dopunsko pitanje. Navela je da iz izlaganja odbornika Marka Ljuića stekao se utisak da je postavljeno i niz dopunskih pitanja, da ne bi bilo nesuglasica i nedoumica da se završi odgovor na pitanje. U tom slučaju, smatra da odbornik Marko Ljuić ima pravo na odgovor na dopunsko i komentar na pitanje.

Odbornik Marko Ljujić je naveo da je on samo dao komentar na odgovor na odborničko pitanje i da nije imao dopunskih pitanja.

Odbornica Vesna Pavićević proceduralno je istakla da je odbornik Marko Ljuić kroz komentar odgovora na odborničko pitanje postavio i niz dopunskih pitanja tako da se njegov komentar mogao tretirati kao dopunsko pitanje.

Odbornik Adnan Striković je ukazao na kršenje odredbi Poslovnika koje predviđaju da odborničko pitanje ne smije poprimiti obilježja rasprave.

Odbornica Suada Zoronjić postavila je odborničko pitanje: "Vlada Crne Gore, usvojila je predlog budzeta za narednu godinu i njegov kapitalni dio biće rezervisan za sjever, značajna sredstva biće opredijeljena za gradjane Bijelog Polja. Gradjani Bijelog Polja godinama gaje nadu da će dobiti novu školu „Dušan Korać”, za šta i postoje obećanja sa svih adresa vladajuće stranke. Moje pitanje glasi: da li će škola „Dušan Korać” biti dio ovog kapitalnog projekta, da li Opština Bijelo Polje radi na ostvarivanju obećanja koje je dala pred lokalne izbore. Da li je tender uopšte raspisivan, kako bi radovi na izgradnji škole bili započeti i kada će škola biti izgradjena.?"

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić dao je odgovor na odborničko pitanje odbornice Suade Zoronjić : „Zahvaljujući kvalitetnoj saradnji lokalne uprave sa Vladom Crne Gore, kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore za 2018. godinu, opredijeljena su sretstva za početak radova na izgradnji OŠ „Dušan Korać“ i muzičke škole.

Shodno navedenom, Direkcija javnih radova Crne Gore je 29.12.2017.godine raspisala tender za izbor izvođača radova. Nakon sprovedenih procedura javne nabavke i žalbenog postupka donijeta je 26.10.2018.godine, oduka o obustavljanju postupka, jer nije dostavljena nijedna ispravna ispravna ponuda. Iz tog razloga je tender ponovo raspisan 12.12.2018.godine i javno nadmetanje je u toku.

Kompletna projektna dokumentacija i građevinska dozvola za predmetni objekat je završena i sigurni smo da će radovi na izgradnji Osnovne škole „Dušan Korać“ početi u 2019. Godini.

Odbornica Suada Zoronjić postavila je drugo odborničko pitanje: "Zgrada prosvjetnih radnika u naselju Rasadnik izgradjena je još 2011. godine . Medutim, stanovi još nijesu uknjiženi u Katastar nepokretnosti. Šta je opštinska administracija i Opština Bijelo Polje uradila po pitanju uknjižavanja stanova koji su izgradjeni za potrebe stambenog zbrinjavanja prosvjetnih radnika lamela 9 i 10? Da li je Opština imala interes da uknjiži pomenute stanove i od istih ubira porez? Koliko bi Opština prihodovala naplaćujući prez od stanova u kojima prosvjetni radnici žive već 8 godina? Šta je razlog da se ovi stanovi ne uknjiže i zašto Opština i dan danas ne pokazuju interesovanje ka rješavanju ovog proglema.

Direktor Uprava javnih prihoda Veselin Merdović dao je odgovor na postavljeno odborničko pitanje: "Ovo pitanje sadrži dva dijela pitanja problem uknjižavanja stanova ove zgrade i dio koji se odnosi na porez. Uprava javnih prihoda je dala odgovor na dio koji se odnosi na porez na nepokretnost. Što se tiče pitanja koji se odnosi na porez na nepokretnost, radi se o sljedećem: U predmetnom odborničkom pitanju nije navedeno da se radi o stanovnima čiji je investitor bila Stambena zadruga „Solidarno“ Podgorica. Uprava javnih prihoda se više puta pismeno obraćala Stambenoj zadruzi „Solidarno“ Podgorica, zahtjevom za dostavu podataka o licima sa kojima je sklopila ugovore o fiducijskom prenosu prava svojine na nepokretnostima na teritoriji opštine Bijelo Polje, a radi utvrđivanja poreza na nepokretnosti, medutim svi ti zahtjevi su ostali bez odgovora. Uprava javnih prihoda u vršenju svih poslova koji se odnose na utvrđivanje poreza na nepokretnosti postupa shodno članu 4 stav 4 Zakona o porezu na nepokretnosti kojim je odredjeno da ukoliko vlasnik nepokretnosti nije poznat, nije odredjen, ili je prestao da postoji, da je poreski obveznik korisnik nepokretnosti. Shodno tome Uprava javnih prihoda je obilaskom i kontrolom terena, konkretno u ovom slučaju, zgrada u Rasadniku koje nijesu upisane u katastru, utvrđivala ko je korisnik nepokretnosti, s tim što napominjem da je dosta tih korisnika koji su savjesni i odgovorni sami prijavili Upravi javnih prihoda da su korisnici nepokretnosti, nakon čega su utvrđena rješenja o porezu na nepokretnosti za korisnike tih stanova. Znači ovi stanovi nijesu u upisani u Katastaru ali hodno članu 4 Zakona o porezu na nepokretnosti da je korisnik nepokretnosti poreski obveznik ta lica su shodno tome i zadužena porezom na nepokretnost.

Odbornica Suada Zoronjić u komentaru na odgovor na odborničko pitanje je istakla da nije dobila potpun odgovor i zatražila je od nadležnog sekretarijata da odgovori šta je sa

problemom uknjižavanja i da li bi Opština Bijelo Polje imala kakve koristi od ubiranja poreza na određeno stanje.

Odbornik Adnan Striković je postavio sljedeće odborničko pitanje direktoru DOO „Parking servis:“ Bijelo Polje Ismaru Čoroviću“ Kada će te omogućiti plaćanje usluge parkiranja Sms porukom?”

Direktor DOO „Parking servis:“ Bijelo Polje Ismar Čorović je dao odgovor na postavljeno odborničko pitanje odbornika Adnana Strikovića: „Plaćanje parkiga u našem gradu moguće je na više načina: 1. Kupovinom satne parking karte na automatima koji se nalaze na pet lokacija u našem gradu; 2. Kupovinom satnih parking karti na prodajnom mjestu Parking servisa; 3. Kupovinom satnih parking karti kod inkasanata Parking servisa.

Kako u Bijelom Polju ima oko 500 parking mjesta (sa gradskom garažom) sve analize su pokazale da je neisplativo uvoditi način plaćanja parkinga putem SMS-a. Smatramo da je to dobra odluka menadžmenta u korist firme, Opštine i građana Bijelog Polja. Fiksni troškovi koje bi plaćali su isti kao nama tako i gradovima koji imaju više hiljada parking mjesta. Kupovina softvera i prateće opreme kreću se preko 15 000 eura, održavanje i servisiranje softvera mjesечно košta i do 500 eura, aktivacija kratkih kodova kreće se do 1000 eura, a zakup kratkih kodova za četiri zone na mjesecnom nivou za tri mobilna operatera kreće se i do 700 eura na mjesecnom nivou. Ako svemu ovom dodamo da mobilni operateri od svake prodate karte uzimaju 15% od bruto cijene, na koju plaćamo 21% PDV-a možete lako doći do računice da bi imali „parazitske firme“ nakačene na Parking servis koje bi naplaćivale svoje usluge, a što nas je dodatno opredijeljiko da nemamo SMS jer bi većina novca otišla iz našeg grada.

Razlozi zašto nemamo SMS pored troškova su da ljudi koji nijesu državljeni Crne Gore, a po analizama u ovoj godini je tih vozila bilo oko 5000, koji nemaju broj nekog od operatera u CG nisu u mogućnosti plaćati parking na taj način. Plaćanje SMS-om nije zakonom prepoznato kao obavezno sredstvo za plaćanje javne usluge, niti građani imaju obavezu da posjeduju mobilni telefon.

Ključne karakteristike parkomata koji su koriste na otvorenim parkiralištima su da dominantno podržavaju jednu i zvaničnu vrstu plaćanja u Crnoj Gori. Zato smo se kao za primarnu mogućnost plaćanja parking opredijelili za parkomate koji su sigurno najsavremeniji u regionu, a i šire. Našim korisnicima omogućili smo da parking mogu platiti papirnim novcem i kovanicama, a automati imaju mogućnost nadogradnje i plaćanje kreditnim karticama.

Sms je opcija koju već napuštaju mnogi gradovi koji su tu mogućnost imali i svi teže novim rješenjima kako bi profit ostao u okviru firme. Mi u Parking servisu radimo na nekim rješenjima koja će, nadamo se, vrlo brzo biti dostupna našim korisnicima. Naime, radi se o aplikacijama za mobilne telefone, gdje će korisnici moći da se registruju i putem kreditnih kartica plaćati parking po započetom satu. Trenutno smo u pregovorima sa jednom kompanijom čija se aplikacija koristi u više od 700 gradova Evrope. Ovom aplikacijom korisnici će na jednostavan i jako sličan način plaćanja SMS-a moći da plate parking ma gdje da se nalaze. Ovaj sistem izbjegava sve troškove koje smo naveli da imaju u prethodnom dijelu. Dakle, napominjemo ovo bi bila dodatna usluga korisnicima ali svakako primarna naplata će nam i dalje biti putem parkomata

Odbornik Adnan Striković je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo da je zadovoljan odgovorom na odborničko pitanje ali nije zadovoljan što Parking servis ne planira da uvodi opciju plaćanja parkinga smsom. Istakao je da se treba naći način da se izade građanima u susret bez obzira na to koliko to firmu košta.

Odbornik Hajrudin Bučan je postavio sljedeće odborničko pitanje: “Vodovod u Gubavču, čije je izvorište u Bijedićima pušten je u rad 2013. godine i nakon toga vrlo brzo isključen sa sistema gradskog Vodovoda. Koliko su koštali radovi na vodovodu u Gubavču, zbog čega je on pušten u rad kada se znalo da je voda neispravna za piće” ?

Direktior Direkcija za izgradnju i investicije Milanko Minić dao je odgovor na postavljeno odborničko pitanje: „Vodovod u Gubavču sa izvorišta „Vrelo“ u Bijedićima, izgradila

je Opština Bijelo Polje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Mjesnom zajednicom Gubavač i odborom za izgradnju ovog vodovoda. Vodovod se gradio u više faza i pušten je u probni rad 2013. godine, a koštao je oko 80.000,00 eura. Novoizgradjeni vodovod spojen je sa gradskim vodovodom Bistrica, u Gubavču u cilju pojačanja kapaciteta vode u ljetnjim danima. Prije puštanja u rad predmetnog vodovoda izvršeno je fizičko-hemijsko ispitivanje vode, kao i mikro biološke analize na uzetim (ne hlorisani) uzorcima vode sa lica mesta.

Nalaz fizičko-hemijske analize je pokazao da uzorak vode odgovara uslovima pravilnika o hemijskoj ispravnosti vode za piće. Nalaz mikrobiološke analize je pokazao da uzorak vode ne odgovara uslovima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali isti može da se reguliše metodama hlorisanja sirove vode i to je uradjeno tokom izvodjenja radova, što znači da su stvoreni uslovi da voda bude ispravna za piće i da se vodovod može pustiti u funkciju.

Medjutim, nakon izvjesnog vremena, a poslije svake obilne kiše dolazilo je do pojave masnoće u vodi. Postoji mogućnost da je prilikom katiranja došlo do poremećaja prirodnog dotoka vode na samom izvoru „Vrelo“, pa je menadžment vodovoda Bistrica isključio ovaj vodovod sa svoje mreže. Odbor za izgradnju vodovoda, predstavnici Mjesne zajednice Gubavač i predstavnici Opštine, saglasili su se da se voda do danjeg koristi isključivo kao tehnička, a da se u narednom periodu intenzivno radi na rješavaju ovog problema, kako bi se voda mogla koristiti za piće.

U medjuvremenu predstavnici Mjesne zajednice i odbora za izgradnju vodovoda našli su novo izvorište takodje u Bijedićima, zvano „Bijela voda“, tako da smo u postupku izrade projekta, odnosno elaborata za rješavaju imovinskih odnosa, nakon čega će se pristupiti izgradnji kaptaže iz cjevovoda, koji će se direktno uključiti u predhodno izgradjeni vodovodni sistem Gubavač.

Iako su obezbijedjena novčana sredstva, čitav postupak usporava to što je na tom području još uvijek popisni katastar. Napominjem, da je sa novog vodoizvorišta vršeno ispitivanje kvaliteta vode i to u tri termina sa razmakom po 6 mjeseci i rezultati su bili pozitivni.“

Odbornik Hajrudin Bučan je u komentaru na odgovor na odborničko pitanje naveo da navodi direktora Direkcije za izgradnju i investicije da je voda ispravna za piće nijesu tačni jer posjeduje dopis Instituta za javno zdravlje od 26.02.2008. godine, kad je uzet uzorak i da voda nije ispravna za piće. Što se tiče novca koji je potrošen, samo organizacija „Tika“ je dala 50.000,00 eura, a 30.000,00 eura Ministarstvo poljoprivrede, to je 80.000,00 hiljada. Šta je dala Opština Bijelo Polje i gradjani Gubavča, Oluja i Voljavca? Znači i tu se barata ciframa, mada nemam te dokaze. To je dostavljeno i tužilaštvu od 250.000,00 eura.

Odbornik Hajrudin Bučan je postavio dodatno dopunsko pitanje: „Ko su izvodjači radova i koliko je kome dato novca?“

Odbornik Hajrudin Bučan postavio je drugo odborničko pitanje koje glasi: “Dokle se stiglo sa izgradnjom rasvjete u Gubavču? U kojoj fazi su trenutni radovi? Zbog čega nije izgrađena rasvjeta u jednom dijelu naselja?“

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić dao je odgovor na postavljeno odborničko pitanje dao je „Rasvjeta u naselju Gubavač, planirana je da se radi u sklopu projekta rekonstrukcije lokalnog puta Gubavač – Bistrica, u kojem je predviđeno projektovanje rasvjete dužine cca 1700,00m. od naselja Gubavač do naselja Lozna luka.“

Izrada tehničke dokumentacije je u završnoj fazi, nakon toga slijedi revizija i dalji postupak za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.“

Odbornik Zoran Bošković postavio je sljedeće odborničko pitanje: „Zašto nije završena rekonstrukcija mostova na regionalnom putu R-10 Slijepač Most – Kovren i postavljanje drugog sloja asfaltnog zastora na dionici Tomašev-Pavino Polje, u kojoj fazi realizacije je i kada će isti biti završen?“

Odgovor na postavljeno odborničko pitanje dao je direktor Direkcija za izgradnju i investicije Milanko Minić:” Shodno članu 4. Zakona o putevima, državni putevi su: autoputevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi.

Shodno članu 14 istog Zakona, poslove upravljanja, razvoja, gradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva vrši organ uprave nadležan za državne puteve (u daljem tekstu:organ uprave).

Pošto se radi o državnom putu, Opština Bijelo Polje-Direkcija za izgradnju i investicije nije nadležna za davanje odgovora na postavljeno pitanje.“

Odbornik Zoran Bošković nije zadovoljan dobijenim odgovorom na postavljeno odborničko pitanje i istakao je da je nadležna Služba trebala proslijediti pitanje na adresu nadležnih državnih organa, u ovom slučaju Direkciji Crne Gore. Kazao je da je cilj ovakvih i sličnih pitanja kada se radi o nekim projektima, koji kasne ili se ne odraduju, da inicira one koji su izvodjači ili investitori koji se brinu o tome, da se nešto završava. Put regionalni je završen prije 7-8 godina. Ostali su kao usko grlo mostovi, koji su počeli da se rekonstruišu. U programu uredjenja prostora Opštine Bijelo Polje u minulim godinama, za 2015 godinu, u poglavljiju izgradnja objekata od posebnog značaja za Opština, pod tačkom 5, piše rekonstrukcija 8 mostova na putnom pravcu Slijepač Most – Pavino Polje, predvidjeno 550.000,00 i po istom takvom programu uredjenja prostora za 2016. godinu, imamo rekonstrukcija mostova 1.000.000,00 eura. Znači, pet godina je to sve na papiru, počelo je, nešto je odradjeno. Tražio sam samo da mi se kaže šta je odradjeno, dokle je stiglo i kad će biti završeno.

Drugi dio pitanja se odnosilo na asfaltni zastor. U odgovorima od strane Predsjednika Opštine i nadležnih načelnika, saopšteno je da je na putu prema Bjelasici, postavljen prvi sloj asfalta. Na putnom pravcu Tomaševu – Pavino Polje, postavljen je davno prvi sloj asfaltnog zastora.

Odbornik Zoran Bošković je postavio drugo odborničko pitanje: „Dokle se stiglo po pitanju izrade , odnosno kada cemo imati urađen Registar imovine opštine Bijelo Polje?“

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Zorana Boškovića dao je direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine Ljubomir Sošić: „ Imajući u vidu zakonsku obavezu vodjenja jedinstvene evidencije državne imovine, a u ovom slučaju one čiji je titular prava Opština, evidencija se posebno vodi za pokretne, nepokretne, a posebno za druga dobra. U tom smislu Predsjednik Opštine, a u skladu sa Zakonom obrazuje redovno centralnu popisnu komisiju, sa zadatkom da izvrši popis svih evidencija zaključno sa 31.12. za predhodnu godinu. Takodje, Direkcija za imovinu posjeduje registar nepokretnosti u elektronskoj bazi podataka koji se redovno ažuriraju. Svi navedeni podaci su u svakom trenutku dostupni u prostorijama Direkcije.“

Odbornik Zoran Bošković je u formi dodatnog odborničkog pitanja zahtijevao je od direktora Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine Ljubomira Sošića da mu se dostavi registar imovine opštine Bijelo Polje u formi u kojoj se vodi.

Direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine Ljubomir Sošić u odgovoru na odborničko pitanje Zorana Boškovića je istakao da se radi o obimnom materijalu i da uvid u registar odbornik Zoran Bošković može izvršiti u prostorijama Direkcije.

Sekretarka Skupštine Ajsela Pačariz je pojasnila da je članom 61 Poslovnika predviđeno da se odgovori na postavljena odbornička pitanja dostavljaju u pisanoj formi, na zahtjev odbornika nakon davanja usmenog odgovora na sjednici Skupštine. Znači, članom 61 Poslovnika Skupštine opštine predviđeno je da lice iz člana 60 stav 1 Poslovnika koja su zadužena za davanje odgovora na odborničko pitanje, dužni su dati usmeni odgovor na sjednici Skupštine. Lice iz stava 1 ovog člana mogu dati odgovor na postavljena odbornička pitanja u pisanoj formi na zahtjev odbornika .

Odbornik Idriz Mahmutović je postavio sljedeće odborničko pitanje: "Koliko je ukupni iznos sredstava koji je opština Bijelo Polje izdvojila iz budžeta do sada uložila u uređenje tzv sportskog kompleksa Patkova otoka i ko su bili izvođači radova na ovom dugo najavljuvanom projektu?"

Sekretarka Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić, dala je odgovor na poostavljeno odgorničko pitanje odbornika Idriza Mahmutovića koji glasi: „ Imajući u vidu nadležnosti Sekretarijata za finansije, te činjenice da ne vodi evidenciju izvodjača radova po lokacijama za protekli period samim tim niti vršimo razvrstavanje takvih plaćanja po lokalitetima.

S obzirom na prethodno istaćeno nismo u mogućnosti da Vam dostavimo traženu informaciju.

Prema raspoloživim informacijama Opština Bijelo Polje završila je Projekat izgradnje sportskih terena sa pomoćnim terenom za mali fudbal.

U toku su završni pregovori sa Fudbalskim savezom Crne Gore oko donacije za izgradnju ovih terena.”

Odbornik Idriz Mahmutović je postavio dodatno odborničko pitanje: „ Da li je izvršena presuda naplate na ovom projektu od strane izvođača radova, u kom iznosu i za koje preduzeće, da li sa kamatom ili bez kamate? “

Rad Skupštine završen je u 16 časova i 30 minuta
Tonske bilješke sjednice čine sastavni dio ovog zapisnika

Broj: 02–6137
Bijelo Polje, 17. 01. 2019. godine

Sekretarka Skupštine
Ajsela Pačariz

Predsjednik Skupštine
Abaz Dizdarević